

**Društvo za osiguranje  
„OSIGURANJE GARANT“  
Ul. Banjaluka br. 54.**

**IZVJEŠTAJ  
O IZVRŠENOJ REVIZIJI  
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA  
ZA 2014. GODINU**

**Bijeljina - Brčko, Februar, 2015. godine**

**DOO "R E V I D E R E"  
B I J E L J I N A  
IB: 400306200006  
Mati ni broj: 01949985  
Djelatnost: 69.20  
Žiro ra un: 555-001-00011426-29  
"Nova banka" a.d. Bijeljina**

**I Z V J E Š T A J**  
**O IZVRŠENOJ REVIZIJI  
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA  
„OSIGURANJE GARANT“ DD BR KO DISTRIKT  
ZA 2014. GODINU**

**Bijeljina - Br ko, Februar, 2015. godine**

**Ovlaščeni revizor:**

**Prof. dr Rajko RADOVIĆ**

**Saradnici:**

**Milanka IVANIŠ, dipl.ekon. ovlaščeni revizor**

**Mr Nataša BOSIO I , dipl. ekon. sertifikovani računovođa**

**Dr Sanja LALIĆ, forenzički računovođa**

**Nikola RADOVIĆ, računovodstveni tehničar**

## Sadržaj:

	<b>PISMO O PREZENTACIJI.....</b>	<b>5</b>
	<b>PISMO O PREUZIMANJU.....</b>	<b>10</b>
	<b>POTVRDA O NEZAVISNOSTI.....</b>	<b>13</b>
	<b>MIŠLJENJE OVLAŠČENOGR REVIZORA.....</b>	<b>15</b>
	<b>FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI.....</b>	<b>18</b>
	<b>OPŠTA PITANJA.....</b>	<b>33</b>
	<b>NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE.....</b>	<b>62</b>



# PISMO O PREZENTACIJI

## Sadržaj:

Status Društva.....	6
Raunovodstvene evidencije i poslovne promjene.....	7
Aktiva.....	7
Pasiva.....	8
Priходи.....	8
Рашиоди.....	8
Финансијски резултат.....	8
Ostala pitanja.....	8

**DRUŠTVO ZA OSIGURANJE**  
„OSIGURANJE GARANT“  
Ul. Banjalu ka br. 54.  
BR KO DISTRIKT

**DOO "R E V I D E R E"**  
**B I J E L J I N A**  
**Ul. Gavrila Principa 7/5**

**PREDMET: Pismo o prezentaciji finansijskih izvještaja  
za 2014. godinu**

- 1.** Ovim potvr ujemo da prema našem najboljem znanju i uvjerenju, a uz savjetovanje i konsultacije sa saradnicima na pojedinim poslovima, prezentujemo finansijske izvještaje za **2014.** godinu za potrebe ekonomsko finansijske revizije. Na osnovu ove izjave treba da izrazite mišljenje da li finansijski izvještaji istinito i objektivno prikazuju, po svim materijalno zna ajnim pitanjima, stanje imovine, obaveza i kapitala, te rezultate poslovanja i tokove gotovine **Društva za osiguranje „OSIGURANJE GARANT“ Br ko Distrikt** (u daljem tekstu: **Društvo**) za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2014. godine a u skladu sa ra unovodstvenim propisima i standardima.
- 2.** Kao radnici sa posebnim ovlaštenjima svjesni smo potrebe i svoje odgovornosti da obezbedimo:
  - a) Pouzdanost ra unovodstvenih evidencija i ispravnost finansijskih izvještaja sastavljenih na osnovu tih evidencija,
  - b) Da finansijski izvještaji prikazuju realno, objektivno i zakonito stanje poslovanja Društva, finansijskog rezultata i promjene u toku **2014.** godine.

### **Status Društva**

- 3.** Rješenjem Osnovnog suda u Br ko Distriktu BiH od 07.11.2013. godine, broj: 096-0-Reg-13-000890, izvršen je upis osnivanja subjekta upisa pod nazivom: **Društvo za osiguranje „Osiguranje garant“ Dioni ko društvo, Br ko.**
- 4.** Visina upisanog i upla enog osnovnog kapitala iznosi 2.500.000,00 KM, koliko je upisano u sudski registar navedenim Rešenjem. Kao osniva upisan je Vrka evi Svetozar sa 100% vlasništva. Lice odgovorno za zastupanje subjekta upisa je, prema navedenom Rješenju, Radovi Goran, bez ograni enja ovlaš enja.
- 5.** Agencija za osiguranje Republike Srpske Banja Luka je Rješenjem broj: 05-501-1/13 od 28.10.2013. godine izdala dozvolu za rad za obavljanje poslova osiguranja u vrsti neživotnih osiguranja: 10 – osiguranje od odgovornosti za motorna vozila.
- 6.** Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Br ko distrikta Bosne i Hercegovine broj: 13-05.04-15/13 od 19.11.2013. godine u Registar emitentata kod Komisije za papire od

vrijednosti Br ko Distrikta BiH kao emitent upisan je: „Osiguranje garant“ dioni ko društvo za osiguranje, Br ko, Banjaluka 54., oznaka i registarski broj emitenta: 04-28-139/13.

## Ra unovodstvene evidencije i poslovne promjene

**7.** Za potrebe ekonomsko finansijske revizije finansijskih izvještaja za 2014. godinu stavljamo Vam na raspolaganje sve ra unovodstvene evidencije uz napomenu da su ove evidencije pravilan odraz poslovnih događaja koji su se ostvarivali u toku poslovne 2014. godine. Sve obaveze i potraživanja iskazani su realno i objektivno, svi rashodi i prihodi su utvrđeni u skladu sa ra unovodstvenim propisima i opštim aktima Društva. Sve ostale evidencije i odgovarajuće informacije koje mogu doprinjeti utvrđivanju realnosti i objektivnosti, kao i neophodna objašnjenja i obrazloženja stavljaju Vam se na raspolaganje i nema takvih informacija koje ne bi mogle biti dostupne.

**Ra unovodstvene evidencije, poslovne promjene i struktura bilansnih pozicija uslovljeni su injenicom da je tekući i obračunski period – prvi period poslovnih aktivnosti Društva.**

### Aktiva:

**8.** Vrijednost ukupne aktive Društva iskazane u Bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iznosi 5.288.904 KM bruto, 939.569 KM ispravka vrijednosti i 4.349.335 KM neto, (u prethodnom periodu 2.443.532 KM), od čega je:

Pozicija	O P I S	Iznos (KM)	Struktura (u %)
A	<i>Stalna imovina</i>	3.917.774	90,08
B	<i>Tekuća imovina</i>	431.561	9,92
V	<i>Gubitak iznad visine kapitala</i>	0	0,00
G	<i>Vanbilansna aktiva</i>	0	0,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.349.335</b>	<b>100,00%</b>

**9.** U okviru **stalne imovine** iskazani su: **nematerijalna ulaganja** i ja je vrijednost 4.565 KM, a u potpunosti se odnose na koncesije, patente, licence i ostala prava, **nekretnine, investicione nekretnine postrojenja, oprema i ostala osnovna sredstva** u vrijednosti od 917.115 KM neto i odnose se na: građevinske objekte (54.327 KM), postrojenja i opremu (142.788 KM), investicione nekretnine (720.000 KM). **Dugoročni finansijski plasmani** iskazani su u iznosu od 3.911.094 KM bruto i 915.000 KM ispravka vrijednosti (2.996.094 KM neto), a odnose se na dugoročne finansijske plasmane u zemlji (1.650.000 KM), finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća (990.489 KM) i ostale dugoročne finansijske plasmane (355.605 KM).

**10.** **Tekuća imovina** (431.561 KM bruto i neto) i ne: **kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina** koji iznose (196.063 KM), a odnose se na potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja (14.117 KM), gotovinu (181.114 KM), aktivna vremenska razgraničenja (235.471 KM) i odložena poreska sredstva (27 KM). Sve pozicije su, po našem mišljenju, iskazane realno i sva potraživanja su naplativa.

### **P a s i v a:**

- 11.** Struktura ukupne pasive iskazane u Bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine koja iznosi 4.349.335 KM je slede a:

Pozicija	O P I S	Iznos (KM)	Struktura (u %)
<b>A</b>	<i>Kapital</i>	1.496.775	34,41
<b>B</b>	<i>Dugoro na rezervisanja</i>	0	0,00
<b>V</b>	<i>Obaveze</i>	2.852.560	65,59
<b>D</b>	<i>Vanbilansna pasiva</i>	0	0,00
<b>U KUPNO:</b>		<b>4.349.335</b>	<b>100,00%</b>

**Kapital** ine akcijski kapital u iznosu od 2.500.000,00 KM i gubitak do visine kapitala u iznosu od 1.003.225 KM.

**Obaveze** koje su iskazane u iznosu od 2.852.560 KM odnose se u cijelosti na *kratkoro ne obaveze* koje su analitički evidentirane po osnovama nastanka. Po našem mišljenju vrijednost kapitala i obaveza po visini i strukturi realno je iskazana.

### **P r i h o d i:**

- 12.** U periodu od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine ukupno ostvareni prihodi iznose 1.486.972 KM, od čega je najznačajnija pozicija poslovnih prihoda koja je iskazana u iznosu od 1.428.256 KM.

### **R a s h o d i:**

- 13.** U posmatranom obračunskom periodu iskazani su ukupni rashodi u iznosu od 2.432.903 KM i iskazani su po osnovama nastajanja, a najznačajnije pozicije su poslovni rashodi (1.345.648 KM) i rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine (1.077.421 KM) nastali po osnovu ovezvređenja dugorodnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju (915.000 KM) i ostali rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine (162.421 KM).

### **F i n a n s i j s k i r e z u l t a t:**

- 14.** Društvo je u poslovnoj 2014. godini ostvarilo negativan finansijski rezultat (gubitak prije oporezivanja) u iznosu od 945.931 KM.

### **Ostala pitanja**

- 15.** Nemamo saznanja da je u toku 2014. godine bilo kakvih kršenja zakonskih propisa, uputstava i opštih akata Društva u postupku pripreme i izrade godišnjeg obračuna, niti su protiv Društva u toku postupci koji bi mogli rezultirati gubitkom pravnog statusa, plaćanjem značajnih kazni, penala ili bi mogli prouzrokovati značajne gubitke. Agencija za osiguranje Republike Srbije donijela je rješenje (broj: 04-407-10/14 od 12.12.2014. godine) kojim se Društvu nalaže da usvoji plan mera radi ispunjavanja

zahtjeva adekvatnosti kapitala i obezbe enja ulaganja sredstava za potpuno pokri e tehni kih rezervi na dan 31.03.2015. godine.

- 16.** Od datuma bilansiranja do datuma pripreme pisma o prezentaciji u vezi sa njegovim sadržajem nisu se promjenile okolnosti, niti su nastali doga aji koji bi zahtjevali ispravke u godišnjem obra unu ili obrazloženje godišnjeg obra una namjenjenog organima upravljanja ili drugim korisnicima.
- 17.** Nemamo saznanja da je bilo ko od zaposlenih u Društvu, lica odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja i uprave Društva na bilo koji na in imao bilo kakve nezakonite radnje ili neregularne aktivnosti koje bi imali uticaja na sastavljanje finansijskih izvještaja.
- 18.** Svjesni smo injenice da u svim aspektima finansijskog izvještavanja nije mogu e u potpunosti primjenjivati odredbe MRS i MSFI, prije svega u dijelu u kome lokalni uslovi nisu stvorili realnu pretpostavku za njihovu primjenu, kao što je:
  - Primjena MRS 32: *Finansijski instrumenti: prezentacija* i MRS 39: *Finansijski instrumenti: priznavanje i odmjeravanje*, u dijelu koji se odnose na razvijenost finansijskog tržišta, stabilnost i likvidnost u prometu finansijskim instrumentima, raspoloživost tržišnih informacija i sl. a u vezi sa mogu noš u utvr ivanja fer vrijednosti finansijskih sredstava i finansijskih obaveza.
- 19.** Budu i da u prethodnom periodu Društvo nije imalo poslovnih aktivnosti iz osnova registrovane djelatnosti, to uporedni pokazatelji u tom smislu nisu upotrebljivi.

Br ko, Februar, 2015. godine

Direktor:  
Goran RADOVI



PISMO O

PREUZIMANJU

**DOO „REVIDERE“  
Ul. Gavrila Principa 7/5  
B I J E L J I N A  
Datum: 31.01.2015. godine**

**DREUŠTVO ZA OSIGURANJE  
„OSIGURANJE GARANT“  
Ul. Banjaluka br. 54.  
BR KO DISTRIKT BiH**

**PREDMET: Pismo za preuzimanje revizije ra unovodstvenih izvještaja  
za 2014. godinu**

Poštovani,

Ovim pismom potvr ujemo razumijevanje dogovora o našoj reviziji finansijskih izvještaja „OSIGURANJE GARANT“ D.D. Br ko Distrikt BiH za godinu koja završava 31. decembra 2014. godine.

Obavi smo reviziju Bilansa stanja na dan 31.12.2014., Bilansa uspjeha za period 01.01. – 31.12.2014. godine, Izvještaja o promjenama u kapitalu za period koji se završava na dan 31.12.2014. godine, Bilansa tokova gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine, kako bi izrazili mišljenje o njima. Odgovornost za te finansijske izvještaje snosi uprava Društva. Naša odgovornost svodi se na izražavanje mišljenja o tim finansijskim izvještajima na osnovu provedene revizije.

Reviziju smo obaviti u skladu s opšteprihva enim revizijskim standardima. Ti standardi zahtjevaju planiranje i obavljanje revizije tako da ona pruži razumno uvjerenje o tome ima li u finansijskim izvještajima zna ajnih pogrešaka. Revizija je uklju iti ispitivanje, testiranje i prikupljanje dokaza koji potkrepljuju iznose i objave u finansijskim izvještajima. Revizija je, tako je, obuhvatiti ocjenu primjenjenih ra unovodstvenih na eli te zna ajnih procjena uprave, kao i vrednovanje sveukupne prezentacije finansijskih izvještaja. Vjerujemo da je revizija pružiti pouzdani osnov za izražavanje našeg mišljenja.

Naši postupci sadržavati testove dokumentovanih dokaza koji potvr uju poslovne doga aje evidentirane u ra unima, testove fizi kog postojanja i, po potrebi, neposrednu konfirmaciju potraživanja i obaveza putem uspostavljene veze s izabranim kupcima, povjeriocima, pravnim zastupnicima i bankama. Po završetku revizije, zadržemo odre ene opise u vezi s finansijskim izvještajima i stvarima vezanim uz njih.

Naša je revizija podložna inherentnom riziku da zna ajne pogreške i nepravilnosti, ne je biti otkrivene. Obavijesti smo Vas o nepravilnostima koje primijetimo, ako one nisu bezna ajne.

Ako namjeravate objaviti ili na drugi na in reprodukovati finansijske izvještaje i pri tome se pozvati na naše Društvo za reviziju, slažete se s tim da nam predate njihovu kopiju da izvršimo uvid i odobrimo štampanje. Tako je se slažete s tim da nas snabdijete s kopijom završnog štampanog materijala za naše odobrenje prije nego ga razdijelite.

Izvršiemo reviziju poreskog bilansa za finansijsku godinu koja završava 31.12.2013. godine. Poreski bilans i poresku prijavu će, kako smo razumjeli, pripremiti Vaše osoblje.

Naša naknada za ove usluge biće po odredbama Ugovora o reviziji.


Drago nam je što smo u prilici da Vam učinimo uslugu.

Ako ovo pismo ispravno izražava Vaše shvatanje, molimo Vas da ga potpišete na označenom mjestu.

S poštovanjem,

„OSIGURANJE GARANT“ DD  
Brčko Distrikt  
Direktor  
Goran RADOVIĆ

DOO. „REVIDERE“  
Bihać  
Direktor  
Prof. dr Rajko Radović



**DOO „REVIDERE“  
Ul. Gavrila Principa 7/5  
B I J E L J I N A  
Bijeljina, 31.01.2015. godine**

**DREUŠTVO ZA OSIGURANJE  
„OSIGURANJE GARANT“  
Ul. Banjaluka br. 54.  
BR KO DISTRIKT BiH**

**PREDMET: Potvrda o nezavisnosti i kvalifikaciji**

U vezi naše revizije finansijskih izvještaja za 2014. godinu „**OSIGURANJE GARANT**“ D.D. Br ko Distrikt, na dan 31.01.2015. godine, potvrđujemo sledeće:

1. Svo osoblje angažovano na reviziji finansijskih izvještaja za „**OSIGURANJE GARANT**“ DD Br ko Distrikt, poštuje pravila nezavisnosti i kvalifikacija definisanih u Kodeksu etike ra unovodstvenih eksperata, Ra unovodstvenih standarda i Standarda revizije.
2. Svo angažovano osoblje je nezavisno od akcionara, vlasnika i kompanija vezanih za „**OSIGURANJE GARANT**“ DD Br ko Distrikt,
3. Naredno osoblje je uključeno u reviziju:

<b>Ime i prezime, kvalifikacija</b>	<b>Reviziju izvršili</b>	<b>Pozicija u timu</b>
Prof. dr Rajko Radović ovlašteni revizor	Prof. dr Rajko Radović ovlašteni revizor	Voditelj tima
Milanka Ivaniš, dipl. ek. ovlašteni revizor	Milanka Ivaniš, dipl. ek. ovlašteni revizor	Ilan tima
Mr Nataša Bosio i dipl. ek.	Mr Nataša Bosio i dipl. ek.	Ilan tima
Doc. dr Srđan Lalić forenzički ratnik unovodstveni	Doc. dr Srđan Lalić forenzički ratnik unovodstveni	Ilan tima
Nikola Radović ekonomski tehničar	Nikola Radović ekonomski tehničar	Ilan tima

**REVIZOR: D.O.O. „REVIDERE“ Bijeljina, Gavrila Principa 7/5**

Ime i prezime:  
**Prof. dr Rajko Radović  
ovlašteni revizor**  
Bijeljina, 31.01.2015. godine

# **MIŠLJENJE OVLAŠ ENOG REVIZORA**



**DOO „REVIDERE“  
Ul. Gavrila Principa 7/5  
B I J E L J I N A  
Bijeljina, 15.02.2015. godine**

**DREUŠTVO ZA OSIGURANJE  
„OSIGURANJE GARANT“  
Ul. Banjaluka br. 54.  
BR KO DISTRIKT BiH**

**M I Š L J E N J E  
ovlaštenog revizora  
o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja  
za 2014. godinu**

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja **Društva za osiguranje „OSIGURANJE GARANT“ DD Br ko Distrikt** za 2014. godinu koja je obuhvatila Bilans stanja (Izvještaj o finansijskom položaju) na dan *31.12.2014.* godine, Bilans uspjeha (Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu) za period od *01.01.2014. do 31.12.2014.* godine, Bilans tokova gotovine (Izvještaj o tokovima gotovine) za period od *01.01.2014. do 31.12.2014.* godine, Izvještaj o promjenama u kapitalu za period koji se završava na dan *31.12.2014.* godine sa prilozima uz finansijske izvještaje, a na osnovu „Zakona o raunovodstvu i reviziji Republike Srpske“ („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 36/09 i 52/11), te "Pravilnika o reviziji finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj" ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 120/06).

*Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje*

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa raunovodstvenim propisima Republike Srpske. Odgovornost rukovodstva obuhvata osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, odabir i primjenu odgovaraju ih raunovodstvenih politika, kao i korištenje najboljih mogu ih raunovodstvenih procjena.

*Odgovornost revizora*

Odgovornost revizora je da izrazi mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije. Revizija je izvršena u skladu sa Zakonom o raunovodstvu i reviziji Republike Srpske, Pravilnikom o reviziji finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj, Kodeksom etike i Međunarodnim standardima revizije koji zahtjevaju da se revizija planira i izvrši na način koji omogućava da se u razumnoj mjeri može utvrditi da su raunovodstveni izvještaji ne sadrže pogrešne, materijalno značajne informacije.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci zasnovani su na prethodnoj revizori, uključujući i procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima. Prilikom procjene ovih rizika revizor razmatra interne kontrole

koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogu ih revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola. Revizija, tako e, uklju uje ocjenu primjenjenih ra unovodstvenih politika i vrednovanje zna ajnih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Revizija Društva za osiguranje ograni ena je obimom poslovnih aktivnosti u posmatranom i prethodnom periodu u kome Društvo nije prikazalo aktivnosti iz osnova osiguranja (prethodni period) za koje posjeduje odobrenje Agencije za osiguranje Republike Srpske, te se revizija ograni ava na aktivnosti koje su iskazane kroz finansijske izvještaje u teku em periodu, imaju i u vidu ograni enost upotrebe uporednih pokazatelja.

Smatramo da izvršena revizija i dokazi koje smo pribavili obezbje uju razumnu osnovu za izražavanje revizorskog mišljenja.

#### *Mišljenje*

Prema našem mišljenju finansijski izvještaji **Društva za osiguranje „OSIGURANJE GARANT“ DD Br ko Distrik** za 2014. godinu prikazuju **realno i objektivno** u svim zna ajnim pitanjima finansijski polož Društva na dan 31.12.2014. godine, te rezultate poslovanja i nov ani tok za tu godinu i u skladu su sa ra unovodstvenim propisima i opšteprihva enim ra unovodstvenim na elima.

Ne izražavaju i rezerve na dato mišljenje *skre emo pažnju* na injenicu da Društvo nije obezbedio pokrivenost tehni kih rezervi osiguranja iskazanih u finansiojskim izvještajima u skladu sa Pravilnikom o visini i na inu ulaganja sredstava za pokri e tehni kih rezervi i minimalnog garantnog fonda društva vidi: stalnost poslovanja), na potrebu izrade Napomena uz finansijske izvještaje u skladu sa ra unovodstvenim standardima i standardima izvještavanja, normativno i funkcionalno uspostavljanje sistema interne revizije, potpunije normativno regulisanje pojedinih pitanja izvan djelatnosti osiguranja i precizniju identifikaciju podataka i informacija u postupku njihovog ra unovodstvenog obuhvatanja.

Informacije koje su prezentovane uz Izvještaj o ekonomsko finansijskoj reviziji date su u svrhu dodatnih analiza i one nisu sastavni dio ra unovodstvenih izvještaja Društva. Date informacije bile su predmet pažnje u postupku revizije ra unovodstvenih izvještaja i primjenjenih revizorskih procedura i, po našem mišljenju, date analize objektivno prezentuju, u materijalno zna ajnim aspektima, vezu sa ra unovodstvenim izvještajima posmatrano u cjelini.

U Bijeljini, 15.02.2015. godine

Ovlaš eni revizor:  
Prof. dr Rajko RADOVI  
Redni broj licence 429/14

# **FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI**



<b>Bilans uspjeha.....</b>	<b>19</b>
<b>Bilans stanja.....</b>	<b>23</b>
<b>Bilans tokova gotovine.....</b>	<b>29</b>
<b>Izvještaj o promjenama u kapitalu.....</b>	<b>31</b>

Naziv društva: OSIGURANJE GARANT DD  
 Oznaka društva: RD-12  
 Period za koji se podaci dostavljaju od: 01.01.2014.  
 Period za koji se podaci dostavljaju do: 31.12.2014.  
 Redni broj: 1  
 Sastavio: Rosni Mirela  
 Odgovorno lice: Radovi Goran  
 Aktuar: Dr Mitraševi Mirela  
 Datum popunjavanja: 21.01.2015.  
 Mjesto popunjavanja: Br ko  
 Kontakt: office@garantosiguranje.com

### Bilans uspjeha

Grupa ra una, ra un	POZICIJA	Oznaka AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI</b>			
	<b>I - POSLOVNI PRIHODI (202+208+209+210+211+212)</b>	<b>201</b>	<b>1,428,256</b>	<b>0</b>
60	1. Prihodi od premije i provizije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja (203 do 207)	202	0	0
600, 602, 605	a) Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja	203		
601	b) Prihodi od premija dobrovoljnog penzijskog osiguranja	204		
603	v) Prihodi po osnovu u eš a saosiguranja i reosiguranja u naknadi šteta životnih osiguranja	205		
604	g) Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja životnih osiguranja, reosiguranja i retrocesija	206		
606 do 609	d) Ostali prihodi po osnovu životnog osiguranja	207		
610 do 619	2. Prihodi od premije i provizije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	208	1,366,116	
620 do 629	3. Prihodi po osnovu u eš a saosiguranja i reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta neživotnih osiguranja	209		
630 do 639	4. Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	210		
640 do 649	5. Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	211		
650 do 659	6. Drugi poslovni prihodi	212	62,140	
	<b>II - POSLOVNI RASHODI (214+233)</b>	<b>213</b>	<b>1,345,648</b>	<b>57,294</b>
	1. Funkcionalni rashodi (215+223+229)	214	601,893	0
50	1.1. Rashodi za dugoro na rezervisanja i funkcionalne doprinose (216 do 222)	215	7,854	0
500	a) Matematička rezerva životnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog osiguranja	216		
501	b) Matematička rezerva dobrovoljnog penzijskog osiguranja	217		
502	v) Doprinos za preventivu	218		
503	g) Vatrogasni doprinos	219		
504	d) Doprinos Zaštitnom fondu	220	7,854	
505	) Rashodi za dugoro na rezervisanja za izravnanje rizika	221		
509	e) Ostali rashodi za dugoro na rezervisanja i funkcionalne doprinose	222		
51	1.2. Naknade šteta, ugovorenih iznosa i premija saosiguranja i reosiguranja (224 do 228)	223	0	0
510, 513	a) Naknade šteta, ugovorenih iznosa i udjela u štetama životnih osiguranja	224		
511	b) Naknade šteta i ugovorenih sumi dobrovoljnog penzijskog osiguranja	225		

Grupa ra una, ra un	POZICIJA	Oznaka AOP	Iznos	
			Teku a godina	Prethodna godina
512, 514	v) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja	226		
515, 516, 517	g) Rezervisanja za štete, udjele u štetama i ostala rezervisanja po osnovu životnih osiguranja	227		
518	d) Rashodi po osnovu bonusa i popusta životnih osiguranja	228		
52	1.3. Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja (230 do 232)	229	594,039	0
520, 521, 522, 524	a) Naknade šteta, osiguranih sumi, drugih ugovorenih iznosa i udjeli u štetama neživotnih osiguranja	230	88,440	
523, 525	b) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	231	72,761	
526, 527, 529	v) Rezervisanja za štete, udjele u štetama i ostala rezervisanja po osnovu neživotnih osiguranja	232	432,838	
	2. Troškovi sprovo enja osiguranja (234+237+243)	233	743,755	57,294
53	2.1. Troškovi amortizacije i rezervisanja (235+236)	234	24,568	0
530	a) Troškovi amortizacije	235	24,568	
533 do 539	b) Troškovi rezervisanja	236		
54	2.2. Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi (238 do 242)	237	532,689	57,294
540	a) Troškovi materijala, goriva i energije	238	27,996	222
541	b) Troškovi provizija	239	136,200	84
542, 543	v) Troškovi proizvodnih usluga	240	228,819	
544, 545, 547, 548, 549	g) Nematerijalni troškovi	241	124,790	56,988
546	d) Troškovi poreza i doprinosa	242	14,884	
55	2.3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali li ni rashodi (244+245)	243	186,498	0
550	a) Troškovi bruto zarada i naknada zarada	244	171,997	
551 do 559	b) Ostali li ni rashodi i naknade	245	14,501	
	<b>III - POSLOVNI DOBITAK (201-213)</b>	246	<b>82,608</b>	<b>0</b>
	<b>IV - POSLOVNI GUBITAK (213-201)</b>	247	<b>0</b>	<b>57,294</b>
<b>66</b>	<b>B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI</b>	<b>248</b>	<b>51,721</b>	<b>0</b>
	<b>I - FINANASIJSKI PRIHODI (249 do 252)</b>			
660, 661	1. Finansijski prihodi od mati nih, zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica	249		
662	2. Prihod od kamata	250	51,066	
663	3. Pozitivne kursne razlike	251		
664, 665, 669	4. Ostali finansijski prihodi	252	655	
<b>56</b>	<b>II - FINANSIJSKI RASHODI (254 do 257)</b>	<b>253</b>	<b>3,332</b>	<b>0</b>
560, 561	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa mati nim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	254		
562	2. Rashodi kamata	255	9	
563	3. Negativne kursne razlike	256		
564, 565, 569	4. Ostali rashodi	257	3,323	
	<b>III - DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (246+248-253)</b>	<b>258</b>	<b>130,997</b>	<b>0</b>
	<b>IV - GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (247+253-248)</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>57,294</b>
<b>67</b>	<b>V. OSTALI PRIHODI I RASHODI</b>	<b>260</b>	<b>6,995</b>	<b>0</b>
	<b>I - OSTALI PRIHODI (261 do 264)</b>			
670, 671	1. Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	261		
672	2. Dobici od prodaje u eš a i dugoro nih hartija od vrijednosti	262		

Grupa ra una, ra un	POZICIJA	Oznaka AOP	Iznos	
			Teku a godina	Prethodna godina
676	3. Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	263		
673, 674, 675, 677, 678, 679	4. Ostali prihodi	264	6,995	
<b>57</b>	<b>II - OSTALI RASHODI (266 do 269)</b>	<b>265</b>	<b>6,502</b>	<b>0</b>
570, 571	1. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	266		
572	2. Gubici po osnovu prodaje u eš a u kapitalu i hartija od vrijednosti	267		
575	3. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	268		
573, 574, 576, 577 i 579	4. Ostali rashodi	269	6,502	
	<b>III - DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (260-265)</b>	<b>270</b>	<b>493</b>	<b>0</b>
	<b>IV - GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (265-260)</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>G. PRIHODI I RASHODI OD USKLA IVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE</b> <b>I - PRIHODI OD USKLA IVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 do 275)</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
680, 681, 682	1. Prihodi od uskla ivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	273		
683	2. Prihodi od uskla ivanja vrijednosti dugoro nih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	274		
684 do 689	3. Ostali prihodi od uskla ivanja vrijednosti imovine	275		
<b>58</b>	<b>II - RASHODI PO OSNOVU USKLA IVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (277 do 279)</b>	<b>276</b>	<b>1,077,421</b>	<b>0</b>
580, 581, 582	1. Obezvrijenje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	277		
583	2. Obezvrijenje dugoro nih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	278	915,000	
584 do 589	3. Ostali rashodi po osnovu uskla ivanja vrijednosti imovine	279	162,421	
	<b>III - DOBITAK PO OSNOVU USKLA IVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (272-276)</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV - GUBITAK PO OSNOVU USKLA IVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (276-272)</b>	<b>281</b>	<b>1,077,421</b>	<b>0</b>
690	D. DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	282		
590	. GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	283		
691	E. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RA UNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	284		
591	Ž. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RA UNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	285		
	<b>Z. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dobitak prije oporezivanja (258+270+280+282+284-285)</b>			
	<b>2. Gubitak prije oporezivanja (259+271+281+283+285-284)</b>	<b>287</b>	<b>945,931</b>	<b>57,294</b>
721	I. TEKU I I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	288		
	1. Poreski rashodi perioda			
dio 722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	289		
dio 722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	290		

Grupa ra una, ra un	POZICIJA	Oznaka AOP	Iznos	
			Teku a godina	Prethodna godina
	<b>J. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Neto dobitak teku e godine (286-287-288-289+290)</b>			
	<b>2. Neto gubitak teku e godine (287-286+288+289-290)</b>	<b>292</b>	<b>945,931</b>	<b>57,294</b>
	<b>K. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I - DOBICI UTVR ENI DIREKTNO U KAPITALU (294 do 399)</b>			
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	294		
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	295		
	3. Dobici po osnovu prevo enja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	296		
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	297		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	298		
	6. Ostali dobici utvr eni direktno u kapitalu	299		
	<b>II - GUBICI UTVR ENI DIREKTNO U KAPITALU (301 do 305)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	301		
	2. Gubici po osnovu prevo enja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	302		
	3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	303		
	4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	304		
	5. Ostali gubici utvr eni direktno u kapitalu	305		
	<b>L. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (293-300) ili (300-293)</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>LJ. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE</b>	<b>307</b>		
	<b>M. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (306±307)</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRA UNSKOM PERIODU</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I - UKUPAN NETO DOBITAK U OBRA UNSKOM PERIODU (291±308)</b>			
	<b>II - UKUPAN NETO GUBITAK U OBRA UNSKOM PERIODU (292±308)</b>	<b>310</b>	<b>-945,931</b>	<b>-57,294</b>
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada ve inskim vlasnicima	311		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	312		
	Obi na zarada po akciji	313		
	Razrije ena zarada po akciji	314		
	Prosje an broj zaposlenih po osnovu asova rada	315	14	
	Prosje an broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	316	19	

U Br kom,  
dana, 30.01.2015.

Lice sa licencom  
Mirela Rosnic CP-0774/15

(M.P.)

Direktor  
Goran Radovic

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/2009).

Mati ni broj: 4600339940004  
 Šifra djelatnosti: 6512  
 Naziv društva za osiguranje:  
 Osiguranje garant d.d.  
 Sjedište: Banjaluka 54, Brko  
 JIB: 46000339940004

Žiro-ra uni: 554-005-00001262-76  
 555-200-00181155-41  
 571-040-00000929-75  
 199-055-00589306-48  
 565-601-24000002-91

**BILANS STANJA**  
**(Izvještaj o finansijskom položaju)**  
**na dan 31.12. 2014. godine**

u konvertibilnim markama

Grupa ra una, ra un	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (po etno stanje)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>					
	<b>A. STALNA IMOVINA (002+008+016+026)</b>	<b>001</b>	<b>4,857,343</b>	<b>939,569</b>	<b>3,917,774</b>	<b>416,467</b>
01	I - NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	5,620	1,055	4,565	1,463
010	1. Ulaganja u razvoj	003			0	
011	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004	5,620	1,055	4,565	1,463
012	3. Goodwill	005			0	
014	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006			0	
015 i 016	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
02	II - NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (009 do 015)	008	940,629	23,514	917,115	59,399
020	1. Zemljište	009			0	
022	2. Građevinski objekti	010	54,600	273	54,327	
023	3. Postrojenja i oprema	011	166,029	23,241	142,788	4,399
024	4. Investicione nekretnine	012	720,000		720,000	
026	5. Ostala osnovna sredstva	013			0	0
027 i 028	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014			0	55,000
029	7. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	015			0	
03	III - DUGORNI FINANSIJSKI PLASMANI (017 do 025)	016	3,911,094	915,000	2,996,094	355,605
030, dio 039	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	017			0	
031, dio 039	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	018			0	
032, dio 039	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	019			0	0
033, dio 039	4. Dugoroni finansijski plasmani matnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	020			0	
034, dio 039	5. Dugoroni finansijski plasmani u zemlji	021	2,565,000	915,000	1,650,000	

035, dio 039	6. Dugoro ni finansijski plasmani u inostranstvu	022			0	
036, dio 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospije a	023	990,489		990,489	
037, dio 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	024			0	
038, dio 039	9. Ostali dugoro ni finansijski plasmani	025	355,605		355,605	355,605
040	<b>IV - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	026			0	
	<b>B. TEKU A IMOVINA (028+033+059+060)</b>	<b>027</b>	<b>431,561</b>	<b>0</b>	<b>431,561</b>	<b>2,027,065</b>
10 do 15	I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJE-NOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (029 do 032)	028	0	0	0	
100 do 109	1. Zalihe materijala	029			0	
130 do 139	2. Zalihe ostataka osiguranih ošte enih stvari	030			0	
140 do 149	3. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	031			0	
150 do 159	4. Dati avansi	032			0	
20 do 26	<b>II - KRATKORO NA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (034+043+044+045+055+058)</b>	033	196,063	0	196,063	2,002,065
20	1. Potraživanja po osnovu premije, u eš a u naknadi šteta i ostali kupci (035 do 042)	034	14,949		14,949	
200, dio 209	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	035			0	
201, dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	036	14,117	0	14,117	
202, 203, dio 209	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	037			0	
204, dio 209	g) Potraživanja po osnovu premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz inostranstva	038			0	
205, dio 209	d) Potraživanja po osnovu u eš a u naknadi šteta u zemlji	039			0	
206, dio 209	) Potraživanja po osnovu u eš a u naknadi šteta u inostranstvu	040			0	
207, dio 209	e) Ostali kupci i ostala potraživanja	041	832		832	
208 dio 209	ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije	042			0	
210 do 219	2. Potraživanja iz specifi nih poslova	043			0	
220 do 229	3. Druga potraživanja	044			0	
23	4. Kratkoro ni finansijski plasmani (046 do 054)	045	0	0	0	0
230, dio 239	a) Kratkoro ni finansijski plasmani u povezana pravna lica-mati na i zavisna	046			0	
231, dio 239	b) Kratkoro ni finansijski plasmani-ostala povezana pravna lica	047			0	
232, dio 239	v) Kratkoro ni finansijski plasmani u zemlji	048		0	0	

233, dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	049			0	
234, dio 239	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	050			0	
235, dio 239	e) Finansijska sredstva po fiksnoj vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovajuću	051			0	
236, dio 239	f) Finansijska sredstva označena po fiksnoj vrijednosti kroz bilans uspjeha	052			0	
237	ž) Otkupljene sopstvene akcije	053			0	
238, dio 239	z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	054			0	
24	5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)	055	181,114	0	181,114	2,002,065
240	a) Gotovinski ekvivalenti-hartije od vrijednosti	056			0	
241 do 249	b) Gotovina	057	181,114		181,114	2,002,065
260 do 269	6. Porez na dodatu vrijednost	058			0	
270 do 279, osim 278	III - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANČENJA	059	235,471		235,471	25,000
278	IV - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060	27		27	
290	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	061			0	
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+027+061)	062	5,288,904	939,569	4,349,335	2,443,532
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	063				
	. UKUPNA AKTIVA (062+063)	064	5,288,904	939,569	4,349,335	2,443,532

Grupa ra una, ra un	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa teku e godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (po etno stanje)
1	2	3	4	5
	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. KAPITAL (102-109+110+111+117+118-119+120-123)</b>	<b>101</b>	<b>1,496,775</b>	<b>2,442,706</b>
30	I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	2,500,000	2,500,000
300	1. Akcijski kapital	103	2,500,000	2,500,000
301	2. Udjeli društva sa ograni enom odgovornoš u	104		
302	3. Državni kapital	105		
303	4. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa ograni enim doprinosom	106		
304	5. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa neograni enim doprinosom	107		
309	6. Ostali kapital	108		
310 do 312	II - UPISANI NEUPLA ENI KAPITAL	109		
320	III - EMISIONA PREMIJA	110		
dio 32	IV - REZERVE IZ DOBITKA (112 do 116)	111	0	0
321	1. Zakonske rezerve	112		
322	2. Statutarne rezerve	113		
323	3. Druge rezerve utvr ene aktima društva	114		
324	4. Rezerve za sopstvene akcije	115		
329	5. Ostale rezerve iz dobitka	116		
330, 331 i 334	V - REVALORIZACIONE REZERVE	117		
332	VI - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
333	VII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119		
34	VIII - NERASPORE ENI DOBITAK (121+122)	120	0	0
340	1. Neraspore eni dobitak ranijih godina	121		
341	2. Neraspore eni dobitak teku e godine	122		
35	IX - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124+125)	123	1,003,225	57,294
350	1. Gubitak ranijih godina	124	57,294	57,294
351	2. Gubitak teku e godine	125	945,931	
<b>40</b>	<b>B. DUGORO NA REZERVISANJA (127 do 134)</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400	1. Matemati ka rezerva životnih osiguranja	127		
401	2. Rezervisanja za u eš e u dobitku	128		
402	3. Rezervisanja za izravnjanje rizika	129		
403	4. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	130		
404	5. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	131		
405	6. Rezervisanja za bonusе i popuste	132		
406	7. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	133		
409	8. Ostala dugoro na rezervisanja	134		

	<b>V. OBAVEZE (136+145)</b>	<b>135</b>	<b>2,852,560</b>	<b>826</b>
41	I - DUGORO NE OBAVEZE (137 do 144)	136	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoro nim hartijama od vrijednosti	139		
413 i 414	4. Dugoro ni krediti	140		
415 i 416	5. Dugoro ne obaveze po finansijskom lizingu	141		
417	6. Dugoro ne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
418	7. Odložene poreske obaveze	143		
419	8. Ostale dugoro ne obaveze	144		
42 do 48	II - KRATKORO NE OBAVEZE (146+154+158+159+162+163+164+165+166)	145	2,852,560	826
42	1. Kratkoro ne finansijske obaveze (147 do 153)	146	0	0
420	a) Kratkoro ne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	147		
421	b) Obaveze po emitovanim kratkoro nim hartijama od vrijednosti	148		
422 i 423	v) Kratkoro ni krediti	149		
424 i 425	g) Dio dugoro nih finansijskih obaveza koji dospijeva u periodu do godinu dana	150		
426	d) Kratkoro ne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	151		
427	) Obaveze po osnovu stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	152		
429	e) Ostale kratkoro ne finansijske obaveze	153		
43	2. Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa (155 do 157)	154	2,213	0
430 i 431	a) Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa	155	2,213	
432 i 434	b) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima iz reosiguranja	156		
433 i 435	v) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima iz saosiguranja	157		
440 do 449	3. Obaveze za premiju i specifi ne obaveze	158	37,576	
45	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (160+161)	159	25	0
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	160	25	
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	161		
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	162	398,808	826
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoro ne obaveze	163		
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	164		
497	8. Odložene poreske obaveze	165		
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgrani enja (167 do 173)	166	2,413,938	0
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	167		
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	168	1,980,441	
492	v) Prenosne premije saosiguranja i reosiguranja	169		

493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	170		
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	171	432,838	
495	) Rezervisanja za udjele u štetama po osnovu saosiguranja i reosiguranja	172		
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	173	659	
	<b>G. POSLOVNA PASIVA (101+126+135)</b>	<b>174</b>	<b>4,349,335</b>	<b>2,443,532</b>
<b>89</b>	<b>D. VANBILANSNA PASIVA</b>	<b>175</b>		
	<b>. UKUPNA PASIVA (174+175)</b>	<b>176</b>	<b>4,349,335</b>	<b>2,443,532</b>

U Br kom,  
dana, 30.01.2015.

Lice sa licencom  
Mirela Rosnic CP-0774/15

(M.P.)

Direktor  
Goran Radovic

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/2009).

Mati ni broj: 4600339940004  
 Šifra djelatnosti: 6512  
 Naziv privrednog društva:  
 Osiguranje Garant d.d.  
 Sjedište: Banjaluka 54, Brko  
 JIB: 4600339940004

Žiro-ra uni:

554-005-00001262-76  
 555-200-00181155-41  
 571-040-00000929-75  
 199-055-00589306-48  
 565-601-24000002-91

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU  
 za period koji se završava na dan 31.12.2014. god.**

u konvertibilnim markama

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATI NOG PRIVREDNOG DRUŠTVA								MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
	Oznaka za AOP	Akciski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobici/ gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisione premije, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulirani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	UKUPNO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1. Stanje na dan 31.12.2012. god.</b>	<b>901</b>	<b>2,500,000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>		<b>2,500,000</b>	
2. Efekti promjena u razinovima politikama	902									
3. Efekti ispravke grešaka	903									
<b>Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2012. god. (901+902+903)</b>	<b>904</b>	<b>2,500,000</b>				<b>0</b>	<b>2,500,000</b>		<b>2,500,000</b>	
4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905									
5. Nerealizovani dobici/ gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906									
6. Kursne razlike nastale po osnovu prevara unafinansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907									
7. Neto dobitak/ gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					-57,294	-57,294		-57,294	

8. Neto dobici/ gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909								
9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokri e gubitka	910						0		0
10. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi pove anja ili smanjenje osnovnog kapitala	911								
11. Stanje na dan 31.12.2012. god./ 01.01.2013. god. (904±905±906±907±908±909-910+911)	912	2,500,000				-57,294	2,442,706		2,442,706
12. Efekti promjena u ra . politikama	913								
13. Efekti ispravke grešaka	914								
<b>14. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2013. god. (912±913±914)</b>	<b>915</b>	<b>2,500,000</b>				<b>-57,294</b>	<b>2,442,706</b>		<b>2,442,706</b>
15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916								
16. Nerealizovani dobici/ gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917								
17. Kursne razlike nastale po osnovu prera una finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918								
18. Neto dobitak/ gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919								
19. Neto dobici/ gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920					-945,931	-945,931		-945,931
20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokri e gubitka	921								
21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi pove anja ili smanjenje osnovnog kapitala	922								
<b>22. Stanje na dan 31.12.2013. god. (915±916±917±918±919±920-921+922)</b>	<b>923</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,003,225</b>	<b>1,496,775</b>	<b>0</b>	<b>1,496,775</b>

U Br kom,

Lice sa licencom  
Mirela Rosnic CP-0774/15

(M.P.)

Direktor  
Goran Radovic

Dana, 30.01.2015.

Obrazac objavljen u Pravilniku o sadržini i formi obrasca izvještaja o promjenama na kapitalu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 84/09).

Mati ni broj: 4600339940004  
 Šifra djelatnosti: 6512  
 Naziv društva za osiguranje:  
 Osiguranje Garant d.d.  
 Sjedište: Banjaluka 54, Brko  
 JIB: 4600339940004

Žiro-računi:  
 554-005-00001262-76  
 555-200-00181155-41  
 571-040-00000929-75  
 199-055-00589306-48  
 565-601-24000002-91

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
**(Izvještaj o tokovima gotovine)**  
**za period od 01.01. do 31.12. 2014. godine**

u konvertibilnim markama

Pozicija	Oznaka AOP-a	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	3,386,386	0
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	3,368,088	
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503	0	0
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	18,298	
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	992,385	73,000
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	86,226	
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508	0	0
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	40,643	
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih nih rashoda	510	186,385	
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	333,659	73,000
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	0	0
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513		
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	345,472	
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	<b>2,394,001</b>	0
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506-501)	516	0	<b>73,000</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	11,959	0
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	5,562	
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	0	0
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	0	0
4. Prilivi po osnovu kamata	521	6,397	
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523		0
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	3,149,489	410,605
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	990,489	
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		0
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	509,000	55,000
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	1,650,000	355,605
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	<b>3,137,530</b>	<b>410,605</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	0	2,548,000

<b>1. Prilivi po osnovu poveanja osnovnog kapitala</b>	<b>532</b>		<b>2,500,000</b>
<b>2. Prilivi po osnovu dugorođnih kredita</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Prilivi po osnovu kratkorođnih kredita</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Prilivi po osnovu ostalih dugorođnih i kratkorođnih obaveza</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>48,000</b>
<b>II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)</b>	<b>536</b>	<b>1,077,421</b>	<b>62,331</b>
<b>1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Odlivi po osnovu dugorođnih kredita</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Odlivi po osnovu kratkorođnih kredita</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Odlivi po osnovu isplatenih dividendi</b>	<b>541</b>		
<b>6. Odlivi po osnovu ostalih dugorođnih i kratkorođnih obaveza</b>	<b>542</b>	<b>1,077,421</b>	<b>62,331</b>
<b>III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536)</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>2,485,669</b>
<b>IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)</b>	<b>544</b>	<b>1,077,421</b>	<b>0</b>
<b>G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)</b>	<b>545</b>	<b>3,398,345</b>	<b>2,548,000</b>
<b>D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)</b>	<b>546</b>	<b>5,219,295</b>	<b>545,936</b>
<b>. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>2,002,064</b>
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)</b>	<b>548</b>	<b>1,820,950</b>	<b>0</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POETKU OBRAUNSKOG PERIODA</b>	<b>549</b>	<b>2,002,064</b>	
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERA UNA GOTOVINE</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERA UNA GOTOVINE</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)</b>	<b>552</b>	<b>181,114</b>	<b>2,002,064</b>

U Br kom,  
dana, 30.01.2015.

Lice sa licencom  
Mirela Rosnic CP-0774/15

(M.P.)

Direktor  
Goran Radovic

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 97/2009).



## 1. OPŠTA PITANJA

### 1.1. Osnovne naponeme o Društvu

#### 1.1.1. Osnivanje Društva

Društvo je u postupku simultanog osnivanja osnovano usvajanjem **Statuta društva za osiguranje „Osiguranje garant“ dioni ko društvo, Br ko – pre iš eni tekst**, a na osnovu lana 134. stav 1. i lana 147. Zakona o preduzeima Br ko Distrikta („Službeni glasnik Br ko Distrikta“ broj: 39/11 – pre iš eni tekst), a u vezi sa lanom 26. Zakona o društvima za osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 17/05, 01/06, 64/06 i 74/10), osniva Vrka evi Svetozar, JMBG 1111948181509, iz Br ko Distrikta, Banjalu ka ulica broj: 52, vrše i poslove iz djelokruga osniva ke skupštine Društva za osiguranje „Osiguranje Garant“ dioni ko društvo Br ko, po punomo niku Nebojši Milanovi u, advokatu iz Banja Luke, dana 31.10.2013. godine, u Banjoj Luci.

Rješenjem Osnovnog suda u Br ko Distriktu BiH od 07.11.2013. godine, broj: 096-0-Reg-13-000890, izvršen je upis osnivanja subjekta upisa pod nazivom:

#### **Društvo za osiguranje „Osiguranje garant“ Dioni ko društvo, Br ko.**

Osniva Društva je: Vrka evi Svetozar, Banjalu ka br. 52. Br ko sa ugovorenim i upisanim kapitalom u iznosu od 2.500.000,00 KM u ukupnom iznosu (100%), podjeljeno u 25.000 osniva kih dionica, obi nih, na ime, a prema:

- Potvrda Pavlovi International Bank a.d. broj: 04-6-1680/13 od 07.05.2013. godine o uplati iznosa od 2.200.000,00 KM,
- Potvrda Pavlovi International Bank a.d. broj: 04-6-2926/13 od 02.08.2013. godine o uplati iznosa od 300.000,00 KM,

Agencija za osiguranje Republike Srpske Banja Luka je Rješenjem broj: 05-501-1/13 od 28.10.2013. godine izdala dozvolu za rad za obavljanje poslova osiguranja u vrsti neživotnih osiguranja: 10 – osiguranje od odgovornosti za motorna vozila.

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Br ko distrikta Bosne i Hercegovine broj: 13-05.04-15/13 od 19.11.2013. godine u Register emitentata kod Komisije za papiere od vrijednosti Br ko Distrikta BiH kao emitent upisan je: „Osiguranje garant“ dioni ko društvo za osiguranje, Br ko, Banjalu ka 54., oznaka i registarski broj emitenta: 04-28-139/13.

Direktor Društva je: Radovi Goran, ija su ovlaštenja definisana lanom 8. Statuta Društva.

Rješenjem Osnovnog suda u Br ko Distriktu BiH od 22.12.2014. godine, broj: 096-0-Reg-14-001105, izvršen je upis osnivanja poslovne jedinice Društva „Poslovna jedinica broj 10“ Lopare. U istom rješenju dat je i pregled svih poslovnih jedinica koje je Društvo organizovalo.

### 1.1.2. Osnovni identifikacioni podaci

Obavještenjem o razvrstavanju poslovnog i drugog subjekta prema djelatnostima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine – Ekspozitura Br ko, broj: 13-43-1-4600339940004 od 12/11/13 godine upisano je:

1. Naziv (firma):	<b>Društvo za osiguranje "OSIGURANJE GARANT" Dioni ko društvo, Br ko,</b>
2. Sjedište:	<b>Br ko Distrikt Bosne i Hercegovine,</b>
3. Naselje, ulica i broj:	<b>Br ko, Banjaluka br. 54.</b>
4. Oblik organizovanja:	<b>51 – Dioni ko društvo</b>
5. Oblik svlasništva:	<b>Privatno - 2</b>
6. Šifra razreda djelatnosti:	<b>65.12</b>
7. Matični broj:	<b>4600339940004</b>

#### Ostali podaci:

8. Transakcijski računi:	<b>554-005-00001262-76 Pavlovi international bank</b>
--------------------------	---

Obavještenjem o razvrstavanju poslovnih i drugih jedinica u sastavu poslovnog i drugog subjekta po djelatnostima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Podružnica/Ekspozitura Br ko, broj: 13-43-1-4600339940110 od 21.01.2015. godine izvršeno je razvrstavanje poslovnih jedinica sa dodjeljenim matnim brojevima.

Direkcija za finansije – Poreska uprava Brško distrikta izdala je *Potvrdu o registraciji # 80015546* kojom je dodjeljen identifikacioni broj poreskog obveznika: **4600339940004** od 12.11.2013. godine.

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Br ko Distrikta broj: 13-05.04-15/13 od 19.11.2013. godine Društvo je upisano u registar emitentata:

- Oznaka i registarski broj emitenta: **04-28-139/13**
- Datum upisa emitenta u Registar: **19.11.2013. godine.**

### 1.2. Akcije i akcionari Društva

Visina osnovnog kapitala utvrđena je Statutom Društva – Pređeni tekst od 31. oktobra 2013. godine i učini ga kapital podijeljen na 25.000 osnovnih dionica, običnih, na ime, izraženo u novcu iznosi 2.500.000,00 KM,

Dioni ar (vlasnik) je Svetozar Vrka evi , državljanin BiH, JMBG: 1111948181509, sa stalnim prebivalištem u Brškom, Banjalu ka broj 52. Osniva ki ulog je deponovan na depozitnom ra unu kod Pavlovi International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina.

## 2. ORGANIZACIJA I ORGANI DRUŠTVA.

### 2.1. Djelatnost Društva

Djelatnost Društva utvrđena je lanom 9. i 10. Statuta Društva, a definisana je važećom klasifikacijom djelatnosti u BiH na dan usvajanja Statuta u Području K, i to:

- Oblast djelatnosti 65, šifra djelatnosti 65.12 (ostalo osiguranje),
- Oblast djelatnosti 66, grupa djelatnosti 66.2 (pomoćine djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima), šifre djelatnosti 66.21 (procjena rizika i štete), 66.22 (djelatnosti agenata i posrednika osiguranja) i 66.29 (ostale pomoćine djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima).

Rješenjem Osnovnog suda u Brčko Distriktu BiH od 07.11.2013. godine, broj: 096-0-Reg-13-000890, izvršen je upis navedenih djelatnosti:

- 65.12 Ostalo osiguranje
- 66.21 Procjena rizika i štete
- 66.22 Djelatnosti zastupnika i posrednika u osiguranju
- 66.29 Ostale pomoćine djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima.

### 2.2. Organi upravljanja Društvom

Prema odredbama Statuta – pređeni tekstu, Organi Društvom su:

1. Skupština dionika,
2. Nadzorni odbor i,
3. Uprava.

Statutom su definisani način biranja i konstituisanja organa i djelokrug njihovog rada kao i nadzor nad radom Društva. Njime je, takođe, predviđeno da u Društvu postoji Interna revizija sa definisanim aktivnostima.

### 2.3. Organizacija Društva

Osnov organizacije poslovanja Društva utvrđen je Statutom – pređeni tekstu (oktobar, 2013.) kojim je definisano da Društvo posluje u sjedištu u Brčkom i u organizacionim jedinicama izvan Brčko Distrikta BiH. Organizovanje, ovlaštenja u pravnom prometu, registracija kao podružnica i predstavljanje u pravnom prometu Statutom je definisana kao mogućnost.

Organizacija i sistematizacija Društva regulisana je Odlukom o sistematizaciji radnih mjesto kojom su utvrđeni:

- Naziv radnog mesta (17 radnih mesta),

- Minimalan stepen obrazovanja,
- Smjer / struka

Navedenu Odluku bi trebalo dopuniti sa brojem izvršilacav po pojedinim poslovima i opisom poslova za svako od navedenih radnih mjestu.

## 2.4. Kadrovi i kadrovska struktura

Prema Obrazcu KS-D: Izvještaj o kvalifikacionoj strukturi i broju zaposlenih, kvalifikaciona struktura u Društvu je slede a:

Redni broj	Kvalifikacija	Broj zaposlenih			
		Pribava osiguranja	Obrada šteta	Ostalo	Ukupno
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1.	NK	0	0	0	0
2.	PK	0	0	0	0
3.	NS	0	0	0	0
4.	KV	0	0	0	0
5.	SSS	14	0	0	14
6.	VKV	0	0	0	0
7.	VŠS	0	0	0	0
8.	VSS	3	2	5	10
9.	MR	0	0	0	0
10.	DR	0	0	0	0
<b>UKUPNO:</b>		<b>17</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>24</b>

Prema podacima iz Bilansa uspjeha za posmatrani period Društvo je iskazivalo prosje an broj zaposlenih kako slijedi:

Osnov izra unavanja	Teku a godina	Prethodna godina
Prosje an broj zaposlenih u periodu na osnovu asova rada	14	0
Prosje an broj zaposlenih u periodu na osnovu stanja na kraju mjeseca	19	0

### 3. OSTALA PITANJA

#### 3.1. Ra unovodstvene politike i normativna osnova

##### 3.1.1. Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Društvo je osnovano 2013. godine kao **Društvo za osiguranje "Osiguranje garant" DD Br ko**, i posluje prema odredbama *Zakona o društvima za osiguranje* ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 17/05, 01/06, 64/06 i 74/10) i *Zakona o preduzećima Br ko Distrikta* ("Službeni glasnik Br ko Distrikta" broj: 49/11 – pre iš eni tekst). Finansijski izvještaji za 2014. godinu sastavljaju su na osnovu:

1. Zakona o društvima za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 17/05, 01/06, 64/06 i 74/10),
2. Zakona o posredovanju u osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 17/05, 64/06 i 106/09),
3. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 17/05, 64/06, 12/09 i 102/09- pre iš eni tekst),
4. Zakona o ra unovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 36/09 i 52/11),
5. Pravilnik o ra unovodstvenim politikama (u primjeni od 01.01.2014. godine),
6. Pravilnika o na inu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 71/10),
7. Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za društva za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 90/09 i 93/09),
8. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/09),
9. Pravilnik o elementima i kontroli marge solventnosti društava za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 103/12),
10. Pravilnik o na inu obračuna kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 103/12),
11. Pravilnik o visini i na inu ulaganja sredstava za ulaganje tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda društava za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 131/10, Izmjene i dopune: 2/12, 56/12 Pre iš eni tekst) odnosno Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini i na inu ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda društava za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 115/13),

Prema Naredbi ministra finansija o predaji finansijskih izvještaja sa injenih za obračunski period od 1. januara 2014. do 31. decembra 2014. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 7/15), finansijski izvještaji opšte namjene koji se predaju Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge i/ili set finansijskih izvještaja koji obuhvata (ta ka: 6.):

- Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda / Izvještaj o finansijskom stanju,
- Bilans uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za period / Izvještaj o finansijskoj uspjehnosti,
- Izvještaj o promjenama na kapitalu / Izvještaj o promjeni neto imovine,
- Bilans tokova gotovine – Izvještaj o tokovima gotovine / Izvještaj o novanim tokovima,
- Napomene uz finansijske izvještaje.

Prema tačci 7. iste Naredbe, napomene uz finansijske izvještaje sa injavaju se u formi, na način i sa sadržajem koji su pripremljeni u skladu sa zahtjevima relevantnih ratovodstvenih standarda i propisa, definisanim Zakonom i drugim propisima.

### 3.1.2. Normativna osnova

Osnovu normativne regulative Društva in Statut društva za osiguranje „Osiguranje garant“ dioni ko društvo Brčko (pre išeni tekst) od 31. oktobra 2013. godine, koga je donio Osnivač vrše i poslove iz djelokruga osnivačke skupštine Društva, po punomoćniku Nebojši Milanoviću, advokatu iz Banja Luke. (OPU-663/13, veza: OPU-378/13, OPU-501/13 notara Irene Mojlović, Banja Luka, Branka Radićevića br. 7.). Usvajanjem ovog Statuta u postupku simultanog osnivanja, osnivač se navedeno Društvo.

Ovaj Statut ima značaj i sadržinu osnivačkog akta Društva, te za Društvo predstavlja obavezan opšti akt.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, Društvo nastavlja da radi na način i pod uslovima pod kojima je upisano u registar poslovnih subjekata, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o društvima za osiguranje, drugim pozitivnim propisima, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Za regulisanje pojedinih pitanja doneseni su akti Društva (1. 39. Statuta) kojim se regulišu pojedinačna pitanja. Neka od pitanja regulišu se pojedinačnim odlukama.

Iz oblasti osiguranja doneseni su sledeći akti:

- Pravilnik o formiranju i načinu obračuna unavanja i visini prenosnih premija (06.02.2014. godina),
- Pravilnik o preventivi (06.02.2014. godina),
- Pravilnik o formiranju i korištenju rezerve za kolebanje šteta (06.02.2014. godina),
- Pravilnik o uslovima i načinu deponovanja i ulaganja sredstava osiguranja (06.02.2014. godina),
- Pravilnik o maksimalnim stopama režijskog dodatka (06.02.2014. godina),
- Pravilnik o načinu utvrđivanja dela tehničke premije za isplatu nastalih neispunjene obaveza (rezervisane štete) – (06.02.2014. godina),
- Pravilnik o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja (06.02.2014. godine),
- Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja regresa (2013. godina),

- Pravilnik o postupanju sa obrazcima evidencije o polisama (06.02.2014. godina),
- Odluka o kriterijumima, na inu utvrivanja i tabeli maksimalnog samopridržaja i ukupnom iznosu samopridržaja (06.02.2014. godine),
- Odluka o tehničkim osnovama osiguranja (06.02.2014. godine).

U toku revizije su na uvid stavljeni navedeni akti. Znajući broj pitanja moguće je regulisati posebnim odlukama koje donose organi upravljanja iz okvira svoje nadležnosti, kao što su odluke Skupštine dioničara, Nadzornog odbora i Uprave.

Agencija za osiguranje Republike Srpske donijela je Rješenja kojima se daje saglasnost Društvu za imenovanje lica na znajućem položaju u Društvu, i to:

- Broj: 05-515-14/13 od 28.10.2013. godine za Gorana Radovića, diplomiranog ekonomiste – menadžera za osiguranje za predsjednika Uprave Društva. Ugovor o radu zaključen 01.01.2014. godine,
- Broj: 05-515-15/13 od 28.10.2013. godine za Dušana Maksimovića, diplomiranog mašinskog inžinjera za lana Uprave Društva. Ugovor o radu zaključen 27.01.2014. godine,
- Broj: 05-515-13/13 od 28.10.2013. godine za Mirelu Rosnić, diplomiranog ekonomiste za lana Uprave Društva. Ugovor o radu zaključen 16.01.2014. godine.

Ra unovodstvene poslove u izvještajnom periodu neposredno je organizovala i izvršavala **Mirela (edo) Rosnić, dipl. ek.**, JMB: 0908981186534, raspoređena na poslove i radne zadatke lana Uprave Društva, sa licencom **Sertifikovanog rada unovodstvene** broj: SR – 0774/15 od 15.01.2015. godine, a na osnovu Ugovora o radu zaključenom 16.01.2014. godine.

### 3.2. Sistem internih kontrola

Procedure za procjenu sistema internih kontrola koje su primjenjivane za prethodni ra unovodstveni period primjenjene su i u postupku planiranja i izvođenja revizije i za tenu i period, polazeći, prije svega, od injenice da je procjena rada interne kontrole i procjena kontrolnog rizika znajući dio aktivnosti u postupku revizije ra unovodstvenih izveštaja. Razumjevanje interne kontrole Društva određuje strukturu i prirodu plana revizije i intenzitet testiranja. Interna kontrola kao skup postupaka koje oblikuje uprava, rukovodstvo i drugi zaposleni, ima za cilj da se stekne razumno uvjerenje u pogledu ostvarivanja ciljeva sledećih područja:

- rezultata poslovanja,
- pouzdanosti finansijskog izvještavanja i
- usklađenosti sa primjenjivanim zakonskim i drugim propisima<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Bez obzira na to kako je definisana i uspostavljena interna kontrola u Društvu, ona kao osnovni cilj ima preventivno sprečavanje nastajanja grešaka u poslovanju u dva osnovna aspekta: greške u poslovanju sredstvima i greške u finansijskom izvještavanju..

Funkcionisanje sistema internih kontrola u Društvu posmatran je sa normativne i funkcionalne strane, imaju i pri tome u vidu da je za reviziju finansijskih izvještaja mjerodavna interna kontrola koja se odnosi na njihovu primjenu za potrebe vanjskih korisnika, gdje kontrolni postupci pružaju razumno uvjerenje u pogledu postojanja odgovarajućeg nadzora nad imovinom i poslovnim knjigama Društva. Sa stanovišta revizije odgovarajuće poznavanje interne kontrole bitno je kao osnov za planiranje revizije, te utvrđivanje karaktera, vremena i obima testova koje treba provesti.<sup>2</sup>

U dijelu Statuta koji se odnosi na nadzor predviđeni su Interna revizija i Ovlašteni aktuar sa osnovnim funkcijama i poslovima koje oni obavljaju. Odlukom o sistematizaciji radnih mesta predviđena su na poslovima kontrole sledeća radna mjesta:

- Rukovodilac interne kontrole,
- Stručni saradnik za strogu evidenciju – kontrolor,
- Kontrolor – tarifer i
- Interni revizor.

Interne kontrole obuhvataju sve mјere i postupke koji se sprovode radi obezbjeđenja uslova da Društvo radi u skladu sa procedurama koje je usvojilo Društvo. Interna računovodstvena kontrola treba da obezbijedi pouzdanost i vjerodostojnost računovodstvenih evidencija, podataka i finansijskih izvještaja. Svaka poslovna promjena, odnosno transakcija, da bi bila pouzdana i vjerodostojana, treba da pređe četiri odvojene faze i to:

- da je propisano odobravanje nastanka takve poslovne promjene,
- da bude odobrena od nadležnog rukovodioca,
- da bude izvršena i
- da je evidentirana u poslovnim knjigama.

**U toku revizije nije stavljen na uvid Pravilnik o radu interne revizije (ili slijedan akt) kojim bi se uređila interna revizija kao interna funkcija nadzora nad celokupnim poslovanjem Društva. Pravilnikom bi trebalo narođeno utočište:**

- predmet, ciljevi i zadaci interne revizije,
- organizacija interne revizije i imenovanje internog revizora,
- delokrug rada interne revizije,
- odgovornosti i ovlaštenja internog revizora,

Računovodstvenim politikama definisane su interne računovodstvene kontrole gdje je definisano da Sistem interne kontrole obuhvata sve mјere koje se preduzimaju u cilju:

- zaštite sredstava od prekomjernog trošenja, prevara i neefikasne upotrebe,
- obezbjeđenje izvršenja poslova u skladu sa usvojenom politikom uprave,

<sup>2</sup> *Internu kontrolu preduže a sastoji se (prema William F. Messier Jr.) od pet povezanih komponenti: 1) uslovi u kojima se provodi kontrola, 2) procjena rizika, 3) kontrolne aktivnosti, 4) informisanje i saopštavanje i 5) nadzor.*

- obezbje enje pouzdanosti i vjerodostojnosti ra unovodstvenih podataka,
- ocjena rada svih radnika, rukovodilaca i organizacionih dijelova u okviru Društva.

Interne kontrole obuhvataju sve mjere i postupke koji se sprovode radi obezbje enja uslova da cijelo Društvo radi u skladu sa planovima i politikama koje je usvojila uprava. Interne ra unovodstvene kontrole treba da obezbjede pouzdanost i vjerodostojnost ra unovodstvenih evidencija i podataka i finansijskih izvještaja.

U cilju obezbje enja pouzdanosti i vjerodostojnosti ra unovodstvenih podataka i informacija treba obezbjediti sprovo enje slede ih mјera interne kontrole:

- zaposleni koji su materijalno zaduženi sredstvima ili koriste odre ena sredstva ne mogu da vode ra unovodstvene evidencije za ta sredstva,
- zaposleni koji se duže materijanim i nov anim sredstvima, ukoliko je to mogu e, treba povremeno zamjenjivati drugim zaposlenim (rotacija zaposlenih) koji mogu otkriti eventualne greške i nepravilnosti koje se prethodni zaposleni u inili,
- zaposleni koji vode analiti ke evidencije kupaca ne mogu vršiti gotovinske nov ane naplate od komintenata za koje vode evidencije,
- ra unovodstvene isprave, kao što su ekovi, mjenice, narudžbenice i sl. moraju biti ozna eni serijskim brojevima i izdavani po redosledu tih brojeva,
- zahtjev za nabavku na osnovu kojih se vrši naru ivanje materijala i usluga ne mogu se izvršavati ako prethodno nisu ovjereni od strane ovlaš enog rukovodioca. Kopija zahtjeva za nabavku sa ra unom i otpremnicom dobavlja a dostavlja se službi finansija na pla anje i službi ra unovodstva na knjiženje.
- Prije obra una zarada zaposlenih treba izvršiti kontrolu radnog vremena za koje se vrši obra un i obezbjediti brz i ta an obra un i isplatu zarada i naknada zarada i pla anje propisanih poreza i doprinosa.

**U postupku revizije nezavisnom revizorskem timu nisu stavljeni na uvid dokumenti interne revizije kao što su plan rada, zapisnici, nalazi, izvještaj o radu i sl.**

### 3.3. Revizorske procedure

Imaju i u vidu injenicu da finansijski izvještaji za prethodni obra unski period nisu iskazivali rezultate poslovanja iz osnova registrovane djelatnosti budu i da je Društvo tek otpo elo sa radom, na elo kontinuiteta nije, *prema zahtjevima koji su definisani za izradu finansijskih izvještaja*, moglo biti ispoštovano, jer stanje po bilansima za prethodni obra unski period iz osnova osiguranja nisu iskazana u finansijskim izvještajima. Poslovni doga aji i transakcije, u teku em periodu u kome je Društvo realizovalo iste, u principu, su analiti ki klasifikovani prema zahtjevima bilansnih šema i kontnog okvira.

Ispitivanje u postupku vršenja revizije izvedeno je u skladu sa opšteprihva enim standardima i primjenjene su slede e procedure ograni ene na obim i prirodu iskazanih aktivnosti:

- provjera zasnovanosti podataka iskazanih i finansijskom izveštaju na zakonskim i drugim propisima,
- provjera osnovanosti nastanka poslovnih transakcija i njihove autorizacije,
- provjera obuhvatnosti nastalih poslovnih transakcija iji su rezultati iskazani u finansijskim izveštajima,
- ispitivanje strukture ostvarenih prihoda i rashoda i uvid u pojedina ne pozicije po sistemu uzorkovanja,
- ispitivanje strukture potraživanja i obaveza i uvid u pojedina ne pozicije po sistemu uzorkovanja,
- ispitivanje strukture osnovnog kapitala i uskla enosti evidencija.

Nivo uzorkovanja, pribavljanja dokaza i sl. uslovljen je i opredijeljen i sistemom funkcionisanja interne kontrole, ali je u velikoj mjeri bilo pod uticajem raspoloživog vremena u kome je revizija vršena, što je uslovilo da obavljena revizija ima ograni en obim. Pri tome, upravo imaju i u vidu obim ostvarenih transakcija, proširen je obim posmatranja u postupku uzorkovanja.

### 3.4. Izveštaj o poslovanju

Uz set finansijskih izveštaja u Društvu su, u okviru redovnih aktivnosti oko sastavljanja i prezentacije finansijskih izveštaja, sa injene i na uvid dostavljene Note uz finansijske izveštaje za 2014. godine u skladu sa RSRS 1 – Predstavljanje finansijskih izveštaja budu i da se ovaj standard primjenjuje na sve tipove preduze a. Neke specifi ne politike **nisu** navedene u ovim Notama.

**U odnosu na Note – zabilješke uz godišnji izveštaj potrebno je napomenuti da bi u istim, osim numeri kih pokazatelja, koji su manje – više vidljivi i iz samih finansijskih izveštaja, bruto bilansa ili glavne knjihe, trebalo dati više objašnjenja za pojedine pozicije, posebno tamo gdje sami numeri ki pokazatelji nisu dovoljni za razumjevanje informacije.**

Prema zahtevu *RS RS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja*, zabilješke sadrže informacije, pored informacija prezentovanih u finansijskim izveštajima, koje pružaju opise ili raz lanjivanja stavki objavljenih u ovim izveštajima. Zabilješke treba da:

- P 103:** a) pruže informacije o osnovama za sastavljanje finansijskih izveštaja i specifi nim ra unovodstvenim politikama koriš enim u skladu sa paragrafima 108-115;
- b) objelodane informacije koje zahtijevaju IFRS, a koje nisu prikazane u obrascu bilansa stanja, bilansa uspjeha, izveštaja o promjenama na kapitalu ili izveštaja o tokovima gotovine; i
- c) pruže dodatne informacije koje nisu prikazane u samom obrascu bilansa stanja, bilansa uspjeha, izveštaja o promjenama na kapitalu ili izveštaja o tokovima gotovine, ali su relevantne za razumijevanje svakog od njih.

**P 104:** Napomene, sve dok je to izvodljivo, se prikazuju na sistemati an na in. Svaka stavka prikazana u obrascu bilansa stanja, bilansa uspjeha, izvještaja o promjenama na kapitalu i izvještaja o tokovima gotovine, treba da ima oznaku koja upu uje na informacije u vezi sa njom u napomenama.

**P 108:** U okviru pregleda zna ajnih ra unovodstvenih politika, entitet objelodanjuje:

- a) osnovu (ili osnove) za odmjeravanje, korištenju prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja; i
- b) ostale koriš ene ra unovodstvene politike, relevantne za razumijevanje finansijskih izvještaja.

Zabilješke, prema istom standardu, treba da budu prikazane na sistemati an na in. Svaka stavka prikazana u obrazcu bilansa stanja, bilansa uspjeha, izvještaja o promjenama na kapitalu i izvještaja o tokovima gotovine, treba da ima oznaku koja upu uje na informacije u vezi sa njom u napomenama.

### 3.5. Stroga evidencija

Stroga evidencija i postupanje sa obrazcima evidencije o polisama u toku 2014. godine u Društvu su regulisani *Pravilnikom o postupanju sa obrazcima evidencije o polisama* kojim su ure ena pitanja:

- Vrste obrazaca stroge evidencije,
- Organizovanje i štampanje OSE
- uvanje OSE
- Stavljanje OSE van upotrebe
- Upotreba OSE, zaduženje i razduženje
- Kontrola stanja, upotrebe i koriš enje OSE,

Pravilnikom je definisano da se za slede e vrste obrazaca sa kojima Društvo posluje obavezno vodi stroga evidencija, i to:

1. Polisa osiguranja od autoodgovornosti;
2. Obrazac zelene karte;
3. Polisa osiguranja od opšte gra anske odgovornosti,
4. Polisa osiguranja kredita

kao i sve druge polise koje nisu navedene u ovom lanu.

Stanje obrazaca stroge evidencije utvr eno je popisom i na osnovu njega je dostavljen slede i pregled:

Red. br.	O p i s	AO	ZK	Grani no	Ukupno
1.	Stanje u centralnom magacinu 01.01.2014.	0	0	0	0
2.	Stanje u poslovcicama 01.01.2014.	0	0	0	0

3.	Štampano u toku perioda	20.000	10.500	660	31.160
4.	Zaduženja u toku godine	10.800	9.950	462	21.212
5.	Razduženja u toku godine	10.074	9.194	389	19.657
6.	Storno	297	243	5	545
7.	Otpis	0	0	0	0
8.	Stanje na dan 31.12.2014. godine (magacin)	9.200	550	198	9.948
9.	Stanje na dan 31.12.2014. godine (poslovnice)	429	513	68	1.010
10.	Ukupno	9.629	1.063	266	10.958
11.	Stanje po popisu	9.629	1.063	266	10.958
12.	Manjak	0	0	0	0
13.	Višak	0	0	0	0

### 3.6. Popis

U toku revizije stavljen je na uvid Pravilnik o na inu i rokovima vršenja popisa i uskla ivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza kojim se regulišu pitanja *na ina i rokova vršenja popisa i uskla ivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza dioni kog društva*, kojim bi se regulisanja pitanja popisa kao što su:

- predmet i ciljevi popisa,
- metode i tehnike popisa,
- postupak i procedura popisa,
- izvještaj o popisu,
- vrste i rokovi za izvršenje popisa i postupci uskla ivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjima,
- donošenje odluka o usvajanju izvještaja o popisu, i sl.

Društvo može za navedene potrebe primjenjivati i *Pravilnik o na inu i rokovima vršenja popisa i uskla ivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem* ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 71/10),

Na uvid su stavljeni:

- Odluka o popisu i formiranju Komisije za popis od 20.12.2014. godine,
- Popisne liste,
- Odluka o usvajanju Izvještaja o popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2014. godine, od 20.01.2015. godine.

Shodno tome, a imaju i u vidu i vrijeme angažovanja i izostanak planova popisa, revizor nije prisustvovao kako pripremnim radnjama tako i samom popisu i tom prilikom nisu mogla biti konstatovana bilo kakva zapažanja.

### 3.7. Usvojene ra unovodstvene politike

U Društvu je usvojen *Pravilnik o ra unovodstvenim politikama* koji je u primjeni od 01.01.2014. godine (dostavljen u elektronskoj formi, tehni ka obrada od strane revizora) i u kome su se posebno po zna ajnim pozicijama definisali na ini njihovog priznavanja i vrednovanja:

### 3.7.1. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna imovina je nematerijalno sredstvo bez fizičke suštine koja se može identifikovati. Kao nematerijalna imovina priznaju se i podliježu amortizaciji nematerijalna ulaganja koja ispunjavaju uslove propisane *MRS 38-Nematerijalna imovina* i imaju korisni vijek trajanja duži od godinu dana.

Ukoliko nematerijalna imovina ne ispunjava navedene uslove, priznaje se na teret rashoda u periodu u kome je nastala.

*Po etno mjerjenje* - nematerijalna imovina se po etno iskazuje po nabavnoj vrijednosti.

*Naknadno mjerjenje* - nakon po etnog priznavanja nematerijalna imovina se iskazuje po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke zbog obezvređenja imovine.

*Naknadni izdatak* koji se odnosi na nematerijalnu imovinu nakon njegove nabavke uvećava vrijednost nematerijalne imovine ako ispunjava uslove da se prizna kao stalno sredstvo tj. ako je vijek trajanja duži od godinu dana. Naknadne izdatke koji ne zadovoljavaju prethodne uslove iskazuju se kao rashod poslovanja u periodu u kome su nastali. Za naknadni izdatak koji uvećava vrijednost nematerijalne imovine koriguje se nabavna vrijednost.

Nematerijalna imovina koja su prema *MSFI 5 - Stalna imovina* koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja, klasifikovana kao sredstva namjenjena prodaji, na dan bilansa iskazuju se kao obrtna i procjenjuju po nižoj vrijednosti između knjigovodstvene vrijednosti i fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje.

*Amortizacija* predstavlja alokaciju iznosa za koji se sredstvo amortizuje tokom procjenjenog vijeka upotrebe. Obračun amortizacije nematerijalne imovine vrši se primjenom proporcionalne metode u roku od 5 godina, osim ulaganja čije je vrijeme utvrđeno ugovorom kada se otpisivanje vrši po stopi i u rokovima koji proistisu iz ugovora. Obračun amortizacije vrši se od po etaka narednog mjeseca u odnosu na mjesec kada je nematerijalna imovina stavljena u upotrebu. Za nematerijalna ulaganja sa neograničenim vijekom trajanja ne obračuna se amortizacija.

Amortizacija se obračuna za svaki period (najduže šestomjesečno), dijeljenjem amortizacione osnovice sa brojem raznovodstvenih perioda u procjenjenom vijeku. Iznos amortizacije je u svakoj godini isti, akumulisana amortizacija se povećava proporcionalno, knjigovodstvena vrijednost se smanjuje proporcionalno dok ne bude izjednaka sa rezidualnom vrijednošću.

Preostala vrijednost nematerijalne imovine smatra se jednakom nula, osim kada:

- nepostoji ugovorena obaveza treće strane da otkupi nematerijalnu imovinu na kraju njegovog vijeka trajanja,
- za nematerijalnu imovinu nepostoji aktivno tržište na kojem se može odrediti preostala vrijednost i to tržište ne postoji i na kraju vijeka trajanja nematerijalne imovine.

Ulaganja nastala po osnovu ugovora o poslovno-tehni koj saradnji iz kojih Društvo ostvaruje pravo ekskluziviteta (prisustva na tehni kom pregledu) predstavlja nematerijalnu imovinu.

Ulaganja za kupovinu kompjuterskog softvera i licenci za korištenje softvera prestavlja nematerijalnu imovinu.

### 3.7.2. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalne stavke koje se:

- drže za korištenje u proizvodnji ili isporuci dobara ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili administrativne svrhe,
- za koje se očekuje da će se koristiti duže od jednog obraćunskog perioda.

*Po etno priznavanje* (u momentu nabavke) nekretnine, postrojenja i oprema vrši se po nabavnoj vrijednosti.

*Nabavna vrijednost / cijena koštanja* je iznos gotovine ili gotovinskog ekvivalenta koji je plaćen ili fer vrijednost druge nadoknade date za potrebe sticanja sredstva u vrijeme sticanja ili izgradnje.

Nabavnu vrijednost novih nekretnine, postrojenja i oprema kupljenih na tržištu, čini fakturana vrijednost dobavljača uvećana za zavisne troškove, kako po osnovu nabavke, tako i po osnovu dovođenja nekretnine, postrojenja i oprema u stanje funkcionalne pripravnosti.

Zavisne troškove nabavke obuhvataju: carina i druge uvozne dažbine, porezi i druge dažbine koje se plaćaju uz cijenu dobavljača, troškovi utovara, istovara, transporta, osiguranja u transportu i ostale troškove nabavke.

Zavisni troškovi dovođenja nekretnine, postrojenja i oprema u stanje funkcionalne pripravnosti obuhvataju izdatke u vezi sa montažom i izdatke u vezi sa raznim dozvolama za priključek struje, vode, gasa i sl.

U nabavnu vrijednost nekretnine, postrojenja i oprema uključuje se i kapitalizovani troškovi kredita u slučaju izgradnje sredstva.

Nabavnu vrijednost nekretnine, postrojenja i oprema kupljenih na kredit čini visina isplata iz kredita, dok se kamate i drugi troškovi kredita tretiraju troškovima perioda. Izuzetak čini kamata u okviru trajanja izgradnje nekretnine, postrojenja i oprema koja se u skladu sa ugovorom o kreditu transformiše u kredit, kapitalizuje se.

Nakon po etnog priznavanja, nekretnine se knjiže po njihovoј revalorizovanom iznosu, koji predstavljaju njihovu fer vrijednost na datum revalorizacije umanjenu za ukupnu eventualnu akumulisanu amortizaciju i ukupne eventualne akumulirane gubitke zbog umanjenja vrijednosti. Revalorizacija se vrši jednom na svake tri godine, a fer vrijednost se utvrđuje procjenom od strane stručno osposobljenih procjenjivača.

Akumulirana amortizacija na dan revalorzacije se eliminiše iz bruto knjigovodstvene vrijednosti, a neto iznos se prepravlja na revalorizovani iznos nekretnine. Ako se knjigovodstvena vrijednost sredstva poveava kao rezultat revalorizacije, to poveanje se pripisuje direktno kapitalu, u okviru pozicije revalorizacione rezerve. Poveanje se priznaje kao prihod u bilansu uspjeha do iznosa do kojeg se stornira revalorizaciono smanjenje iste nekretnine, koja je prethodno bila priznata kao rashod u bilansu uspjeha. Ako je knjigovodstvena vrijednost nekretnine smanji kao rezultat revalorizacije, to smanjenje se priznaje kao rashod. Međutim, smanjenje se knjiži direktno na teret kapitala u okviru pozicije revalorizacionih rezervi do iznosa postoje ih revalorizacionih rezervi za tu nekretninu.

Nakon po etnog priznavanja, postrojenja i opreme se knjiže po njihovoj nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ukupnu eventualnu akumulisanu amortizaciju i ukupne eventualne akumulirane gubitke zbog umanjenja vrijednosti.

Ulaganje u postojeće nekretnine, postrojenja i opremu kojima se poboljšava rad sredstava, poveava kapacitet ili produžava vijek trajanja u odnosu na njegove prvobitne karakteristike, smatraju se dodatnim ulaganjem (naknadni izdaci). Ako trošak popravke ili održavanja imovine prelazi 5% nabavne vrijednosti nekretnine, postrojenja i opreme za iznos tog ulaganja povećava se nabavna vrijednost postojeće sredstva ili se smanjuje ispravka vrijednosti sredstva, ako se u isti rok otpisa realnije prilagođava vijeku upotrebe sredstava, ili se u ovom slučaju koristi vijek trajanja sredstva kao i stopa amortizacije prilagoditi za tekuće i buduće periode.

Kada su u pitanju izdaci za popravke nekretnine, postrojenja i opreme kojima se ostvaruje prvobitne karakteristike sredstava, oni predstavljaju troškove održavanja koji terete rashode perioda.

Knjigovodstvena vrijednost nekretnine, postrojenja i opreme prestaje da se priznaje:

- prilikom otvaranja i
- kada se od njihovog korištenja ili otvaranja ne očekuju buduće ekonomski koristi.

Dobit ili gubitak koji nastane prilikom prestanka priznavanja nekretnine, postrojenja i opreme uključuje se u dobitak ili gubitak onda kada to sredstvo prestaje da se priznaje. Dobici se klasificuju kao ostali prihodi.

Dobitak ili gubitak koji nastane zbog prestanka priznavanja nekretnine, postrojenja i opreme se utvrđuje kao razlika između prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti sredstva.

### 3.7.3. Amortizacija

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vrši se primjenom proporcionalnog metoda. Osnovica za obraćanje amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme je nabavna vrijednost umanjena za preostalu (rezidualnu) vrijednost. Ukoliko nije iskazana, smatra se da je rezidualna vrijednost nula.

Obra un amortizacije kada je nekretnina, postrojenja i oprema spremno za korištenje. Kada se zbog istrošenosti ili zastarjelosti nekretnine, postrojenja i oprema ne mogu više koristiti, ona se moraju povu i iz upotrebakako što e se rashodovati, prodati ili zamjeniti za nova. Kada se nekretnine, postrojenja i oprema povla e iz upotrebe, prvo se knjiže troškovi amortizacije za dio godine do datuma povla enja.

Ako se nekretnine, postrojenja i oprema koristi duže od procijenjenog vijeka upotrebe, ono se ne amortizuje nakon ta ke u kojoj se knjigovodstveni iznos izjedna ava sa rezidualnom vrijednoš u.

Nekretnine, postrojenja i oprema koja su prema *MSFI 5 - Stalna imovina* koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja, klasifikovana kao sredstva namjenjena prodaji, na dan bilansa iskazuju se kao obrtna i procjenjuju po nižoj vrijednosti izme u knjigovodstvene vrijednosti i fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje.

Procijenjeni korisni vijek trajanja sredstva izražava se putem godišnje stope otpisa (amortizacije), koja se izra unava tako da se 100 podijeli sa brojem godina korisnog vijeka trajanja sredstva. Obra un amortizacije vršit e se pojedina no za svako sredstvo pojedina no, primjenom stope amortizacije na nabavnu vrijednost sredstva. Za obra un amortizacije Društvo primjenjuje slede e stope:<sup>3</sup>

Glavne grupe osnovnih sredstava	Korisni vijek (godine)	Stopa (%)
Gra evinski objekti	25 – 77	1,30 – 4,00
Kancelarijski namještaj	8 – 10	10,00 – 12,50
Automobili	6	15,50
Kompjuteri i kompjuterska oprema	4	25,00
Ostala oprema	6	16,60

#### 3.7.4. Investicione nekretnine

Investiciona nekretnina je nekretnina (zemljište, zgrada ili dio zgrade) koju Društvo drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uve anja vrijednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi pružanja usluga, potrebe administrativnog poslovanja ili kratkoro ne prodaje u redovnom poslovanju.

Dijelovi nekretnine Društva koji predstavljaju dio nekretnine od koje se ostvaruju prihodi od zakupa dok se preostali ve i dio iste nekretnine koristi u administrativne svrhe ili je u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti Društva ukoliko se ovi dijelovi ne mogu odvojeno ra unovodstveno pratiti (prodati ili dati u zakup), odnosno predstavljaju bezna ajan dio te nekretnine ne predstavljaju investicionu nekretninu.

<sup>3</sup> Tabelarni prikaz je potrebno u cijelosti uskladiti sa stvarnim potrebama, uklju uju i i ra unski dio.

*Po etno mjerjenje* investicione nekretnine vrši se po nabavnoj vrijednosti u koju se uklju uju zavisni troškovi nabavke. Ova metoda se primjenjuje konzistentno na sva ulaganja u nekretnine. Naknadni izdatak koji se odnosi na ve priznatu investicionu nekretninu pripisuje se iskazanom iznosu investicione nekretnine ako je vijek trajanja ulaganja duži od godinu dana.

*Naknadni izdatak* koji ne zadovoljava uslove iz prethodnog stava iskazuje se kao trošak poslovanja u periodu u kome je nastao.

*Naknadno mjerjenje* investicione nekretnine vrši se po postupku iz MRS 16, po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ukupnu eventualnu akumulisanu amortizaciju i ukupne eventualne akumulirane gubitke zbog umanjenja vrijednosti.

*Amortizacija* investicione nekretnine vrši se primjenom proporcionalne metode, a osnovica za obra un amortizacije investicione nekretnina je nabavna vrijednost umanjena za preostalu (rezidualnu) vrijednost

### 3.7.5. Zalihe

Zalihe Društva ine zalihe materijala, (kancelarijski i ostali materijal, rezervni dijelovi, sitan inventar i auto gume), koje se troše u pocesu obavljanja djelatnosti, polise AO i ostale polise neživotnih osiguranja. Zalihe materijala mjere se po nabavnim cijenama.

Priznaju se kao rashod u momentu nabavke po nabavnim cijenama po kojima se materijal vodi u knjigovodstvu u momentu nabavke.

Stvarima sitnog inventara smatraju se predmeti ija je pojedina na vrijednost niža od 1.000,-KM ili vijek upotrebe kra i od jedne godine

Tere enje rashoda prilikom stavljanja sitnog inventara u upotrebu obavlja se metodom jednokratnog otpisa.

### 3.7.6. Finansijski plasmani i potraživanja

Finansijski plasmani i potraživanja razvrstavaju se u tri kategorije:

- dugoro ni finansijski plasmani,
- kratkoro ni finansijski plasmani,
- kratkoro na potraživanja.

U okviru dugoro nih finansijskih plasmana iskazuju se u eš a u kapitalu zavisnih pravnih lica, u eš e u kapitalu povezanih pravnih lica i u eš e u kapitalu drugih pravnih lica i dugoro ne hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju. Tako e u okviru dugoro nih finansijskih plasmana iskazuju se dugoro ni krediti, zavisnim, povezanim i drugim pravnim licima, dugoro ni krediti u zemlji i inostranstvu, hartije od vrijednosti koje se drže do dospije a i ostali dugoro ni plasmani.

Navedeni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom po etnog priznavanja mjere po njihovoj nabavnoj vrijednosti koja predstavlja poštenu vrijednost nadoknade koja je data za njih. Troškovi transakcije se uklju uju u po etno mjerjenje svih finansijskih sredstava.

Poslije po etnog priznavanja, Društvo mjeri finansijska sredstva po njihovoj poštenoj vrijednosti. Priznati dobitak ili gubitak koji proizilazi iz promjene fer vrijednosti finansijskog sredstva, iskazuje se kao dobitak ili gubitak iz finansijskog sredstva koje je raspoloživo za prodaju koji je:

- uklju en u finansijski rezultat u periodu u kojem je nastaje ili
- su promjene prikazane kao promjene rezervi u okviru kapitala sve dok se finansijsko sredstvo ne proda, naplati ili na drugi na in otu i.

Prilikom svakog sastavljanja bilansa stanja na dan 31.12. mora se utvrditi da li postoji gubitak zbog smanjenja vrijednosti finansijskih sredstava, odnosno da li postoje indicije da je neko sredstvo obezvrje eno.

Iznos obezvrije enosti se priznaje kao smanjenje pozitivne rezerve u okviru kapitala ili kao rashod ako te rezerve nema. Poništavanjem ranije priznatog iznosa obezvrje enja priznaje se kao pove anje pozitivne rezerve u okviru kapitala.

Ulaganja u zavisna društva koja se obuhvataju u konsolidovnim finansijskim izvještajima, kao i ona koja su isklju ena iz konsolidovanih finansijskih izvještaja iskazuju se po nabavnoj vrijednosti.

Metod nabavne vrijednosti je ra unovodstveni metod po kojem se ulaganje iskazuje po nabavnoj vrijednosti, a u bilansu uspjeha iskazuje se dobitak od ulaganja samo u onoj mjeri u kojoj investitor primi svoj dio iz raspodjele neraspore ene dobiti korisnika ulaganja, koje se vrši nakon sticanja. Investitor priznaje prihod samo u onoj mjeri u kojoj primi svoj dio iz raspodjele neraspore enog neto dobitka korisnika ulaganja, do koje do e nakon dana kada ga je investitor stekao. Dio iz raspodjele koji se primi u iznosu koji je viši od takvog dobitka smatra se povra ajem investicije i iskazuje se kao smanjenje nabavne vrijednosti investicije.

U eš e u kapitalu pridruženih pravnih lica nad ijim poslovanjem postoji zna ajan uticaj ( u eš e u akcijama sa pravom glasa 20% do 50%) i drugi uslovi definisani *MRS 28 Ra unovodstveno obuhvatanje ulaganja u pridružena društva* mjeri se prema metodu nabavne vrijednosti. Metod nabavne vrijednosti je ra unovodstveni metod po kojem se ulaganje iskazuje po nabavnoj vrijednosti, a u bilansu uspjeha iskazuje se dobitak od ulaganja samo u onoj mjeri u kojoj investitor primi svoj dio iz raspodjele neraspore ene dobiti korisnika ulaganja, koje se vrši nakon sticanja.

Kratkoro ni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrijednosti i ostale kratkoro ne plasmane sa rokom dospije a, odnosno prodaje do godinu dana od dana inidbe, odnosno od dana bilansa.

Krediti se procjenjuju po nominalnoj vrijednosti. Krediti se direktno otpisuju za iznos dokumentovane nenaplativosti, a indirektno po odluci Upravnog odbora Društva u slučaju neizvršenja naplate u roku od 60 dana od roka dospije a.

Kratkoročni finansijski plasmani koji se drže radi trgovanja procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti ili tržišnoj vrijednosti ako je niža. Iskazani iznos sredstava umanjuje se do njegove procijenjene vrijednosti koja može da se povrati bilo direktno, bilo korištenjem računa ispravke vrijednosti. Iznos gubitka uključuje se u neto dobitak ili gubitak perioda.

Kratkoročna potraživanja smatraju se potraživanja koja nemaju karakter plasmana. Kao što su potraživanja po osnovu zaključene premije, izvršenih usluga, potraživanja iz specifičnih poslova i druga kratkoročna potraživanja.

Potraživanja se procjenjuju po nominalnoj vrijednosti, umanjene indirektno za iznose vjerovatne nenaplativosti potraživanja, a direktno ako je nemogućnost naplate potraživanja izvjesna i dokumentovana.

Direktan otpis nenapravljenih potraživanja podrazumjeva da se vrši konačan pojedinačni otpis vrijednosti potraživanja na osnovu vjerodostojnog dokumenta (izgubljeni sudski spor, likvidacija dužnika, korekcije po zapisniku o uskladivanju potraživanja koja su u korist dužnika i sl.) na teret rashoda.

Indirektno umanjenje vrijednosti nenapravljenih potraživanja podrazumjeva ispravku potraživanja na teret rashoda, onda kada je nemoguće predvidjeti koja konkretna potraživanja ne će biti napravljena u trenutku bilansa.

Indirektno umanjenje potraživanja vršiće se metodom procjenjivanja krajnjeg salda računa ispravke vrijednosti potraživanja, koji indirektno koriguje realnu potraživanja na procjenjenu vrijednost.

Procjenjeni sadar su una ispravke vrijednosti potraživanja izrađavati će se po metodama zastarjelosti potraživanja. Potraživanja će se klasifikovati u sledeće grupe sa procentom otpisa:

Kategorija potraživanja	Starost potraživanja u danima	Stopa (%) otpisa
Prva kategorija	do 90	5,00
Dруга kategorija	91 - 180	25,00
Treća kategorija	181 - 270	55,00
Četvrta kategorija	preko 271	100,00

Odluku o iznosu ispravke vrijednosti potraživanja donosi Upravni odbor Društva na prijedlog stručnih službi.

### 3.7.7. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovinu predstavlja novac na računima i blagajni.

Hartije od vrijednosti koje su neposredno unovljive i plemeniti metali smatraju se gotovinskim ekvivalentima.

Hartije od vrijednosti procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti, a plemeniti metali procjenjuju se po vrijednosti izvedenoj iz cijene plemenitih metala na svjetskom tržištu. Hartije od vrijednosti, depoziti po vrijednosti i gotovina u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa. Obračunate kursne razlike po ovom osnovu knjiže se na teret finansijskih prihoda ili finansijskih rashoda.

### 3.7.8. Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja obuhvataju unaprijed plaćene, odnosno fakturisane troškove i prihode tekućeg perioda koji nisu mogli biti fakturisani a za koje su nastali troškovi u tekucem periodu, što je u skladu sa načelom uzročnosti prihoda i rashoda. U aktivnim vremenskim razgraničenjima obuhvataju se i kamate obračunate za tekucu i obračunske periode, a koje dospijevaju za platjanje u buducem periodu. Razgraničenje troškova vrši se na osnovu odluke Upravnog odbora, a najduže na period od 12 mjeseci.

### 3.7.9. Kapital

Kapital obuhvata: osnovni kapital, emisionu premiju, rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve i neraspoređeni dobitak tekuće i prethodnih godina. Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine je ispravka vrijednosti kapitala. Kapital i gubitak procjenjuju se u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti. Revalorizacione rezerve datog sredstva prenose se na neraspoređeni dobitak kada se to sredstvo potpuno amortizuje ili prodaje.

### 3.7.10. Dugorođena rezervisanja

Dugorođena rezervisanja se priznaju kada:

- društvo ima obavezu (pravnu ili stvarnu) koja je nastala kao rezultat prošlog događaja,
- je vjerovatno da će odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveza i
- iznos obaveze može pouzdano da se procijeni.

Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni rezervisanje se ne priznaje.

Dugorođena rezervisanja obuhvataju rezervisanja za izravnjanje rizika (kolebanje šteta) i rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih.

Rezerve za kolebanje šteta (izravnjanje rizika) formiraju se za sve vrste neživotnih osiguranja i predstavljaju dugoro na rezervisanja. Ove rezerve se ne formiraju za štete koje su ve nastale, ve se njima nivelišu budu a odstupanja od prosje nih rezultata. S obzirom da rezerve ne predstavljaju jasnu obavezu iz ugovora o osiguranju, nisu predviene po MSFI 4.

Rezervisane za kolebanje šteta procjenjuju se na osnovu Pravilnika o tehni kim rezervama.

Rezerve se obrazuju na osnovu standardnog odstupanja kvote šteta obra unskog perioda od prrosje ne kvote šteta u obra unskom periodu. Osnovica za obra un rezervi za kolebanje šteta je mjerodavna premija u obra unskom periodu, na osnovu koje se rauna gornja granica za rezerve za kolebanje šteta.

Rezervisanje se ispituje na dan 31.12. i koriguje tako da odražava najbolju sadašnju procjenu.

### 3.7.11. Obaveze

Pod obavezom se podrazumjeva sadašnja obaveza društva koja proisti e iz prošlih doga aja, ije e izmirenje rezultirati odlivom resursa koji stavaraju ekonomske koristi. Sve obaveze Društva obuhvataju: dugoro ne obaveze (obaveze prema povezanim pravnim licima, dugoro ni krediti, obaveze po dugoro nim hartijama od vrijednosti i ostale dugoro ne obaveze), kratkoro ne finansijske obaveze (obaveze prema povezanim pravnim licima, kratkoro ni krediti i ostale kratkoro ne finansijske obaveze) i kratkoro ne obaveze iz poslovanja (dobavlja i i ostale obaveze iz poslovanja).

Podjela obaveza na dugoro ne i kratkoro ne izvršena je u zavisnosti da li obaveza dospijeva za pla anje do jedne godine ili preko jedne godine od dana inidbe (nastanka), odnosno od godišnjeg obra una.

Obaveze se procjenjuju u visini nominalne vrijednosti proistekle iz odgovaraju e poslovne ili finansijske transakcije, odnosno u visini o ekivane isplate po tom osnovu, ako je ona viša.

Zastarjele obaveze se ukidaju (otpisuju) u korist prihoda od smanjenja obaveza. Pove anje obaveze može nastati po osnovu kamata ako je ugovorom predvi eno da se kamate pripisuju obavezi. U tom sluaju kamata dijeli sudbinu obaveze po kojoj je obra unata, u pogledu roka dospije a i na ina naplate.

Obaveze koje se iskazuju u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu strane valute koji važi na dan bilansa.

Na kraju obra unskog perida, prilikom sastavljanja godišnjeg obra una, treba utvrditi iznos dospjelih a nepla enih dugoro nih obaveza i preknjižiti ih sa rauna dugoro nih obaveza na raun kratkoro nih obaveza.

### 3.7.12. Pasivna vremenska razgrani enja

Pasivna vremenska razgrani enja obuhvataju unaprijed plaene ili obraunate prihode koji se odnose na budući period (prenosne premije i sl.), kratkoročna rezervisanja (rezervisane štete), obraunate troškove koji nisu fakturisani i ostala razgrani enja za koja se ukaže potreba.

Smisao pasivnih vremenskih razgrani enja je u tome:

- da se u troškove perioda uključuju stvarno nastali troškovi perioda za koji nije primljena knjigovostvena isprava ili za koji nije dospjela obaveza plaćanja,
- da se unaprijed obraunati ili naplaćeni prihodi koji se odnose na naredni period ne iskaže kao prihod tekućeg perioda, već da se preko pasivnih vremenskih razgrani enja prenesu u naredni period.

### 3.7.13. Tehničke rezerve

Tehničke rezerve se utvrđuju za pokriće obaveza iz ugovora o osiguranju. Opšta pravila o nastojanju utvrđivanja tehničkih rezervi koriste princip po kojem iznos rezerve mora biti dovoljan da omogući da se ispunе obaveze, u onoj mjeri u kojoj je to moguće predvidjeti, kada su u pitanju ugovori o osiguranju, u skladu sa MSFI 4 i nacionalnim zakonodavstvom.

Rezerve za prenosne premije se izračunavaju za sve vrste osiguranja, primjenom metode „pro rata temporis“, na osnovu premije fakturisane u posmatranom periodu. Obraune prenosne premije vrši se u skladu sa Pravilnikom o tehničkim rezervama. Prenosna premija formira se i obrauna za one vrste osiguranja kod kojih osiguravajuće pokrije traje i poslije isteka obrauna unskog perioda, i predstavlja dio premije koji se koristi za pokriće obaveza iz osiguranja koje nastaju u narednom obraunskom periodu. Prenosna premija obrauna se na dan bilansa stanja. Obraune prenosne premije vrši se pojedinačno za svaki ugovor, a osnovica za obraun predstavlja ukupna premija osiguranja utvrđena ugovorom o osiguranju. Prenosna premija u samopridržaju se una se kao zbir prenosne premije osiguranja sopstvenog portfelja i prenosne premije primljenih saosiguranja, umanjeno za prenosnu premiju prenijetu u saosiguranje i reosiguranje.

Rezervisane štete predstavljaju ukupan iznos obaveze koje su, prema razboritoj procjeni napravljenoj na osnovu objektivnih faktora, potrebne da se izvrši plaćanje šteta ostvarenih na dan bilansa stanja, kao i pripadajući troškovi likvidacije.

Rezervisane štete procjenjuju se na osnovu Pravilnika o tehničkim rezervama, uzimajući u obzir sve buduće troškove koji se mogu predvidjeti na osnovu iskustvenih i očekivanih podataka.

Rezervisane štete sastoje se od rezervi za nastale prijavljene i neriješene štete i rezervi za nastale neprijavljenе štete.

Rezerve za nastale prijavljene i neriješene štete do kraja tekućeg obrauna unskog perioda obraunavaju se na osnovu pojedinačne procjene svake štete.

Rezerve za nastale prijavljene a neriješene štete koje se ispla uju ili e se ispla ivati u obliku rente, obra unavaju se u kapitalizivanom iznosu uz korištenje diskontne stope od 5% i demografskih tablica.

Rezervacija šteta se vrši u bruto iznosu, uzimaju i u obzir direktne i indirektne troškove. Rezervisane štete koje se prikazuju u bilansu stanja rezultat su složene višefazne stru ne procjene, koja po inje sa prijavom štete, koja se kona no komisijski procjenjuje na osnovu obaveza iz ugovora o osiguranju, nalaza i mišljenja vještaka, procjenitelja, aktuara i drugih stru njaka, u skladu sa osiguravaju om i sudskom praksom, sa ciljem utvr ivanja kona nog iznosa obaveze.

Rezervisanje sredstava za nastale a neprijavljenе štete radi se primjenom metode triangulacije razvoja šteta, tj. Chain Ladder metodom. Ova metoda se koristi za obra un rezervacije sredstava za nastale neprijavljenе štete na kraju poslovne godine, dok na kraju obra unskog perioda kra eg od godinu dana ovaj iznos ne može biti manji od iznosa rezervi za nastale neprijavljenе štete koji je utvr en na kraju prethodne godine. Ukupan iznos rezervisanih šteta , po vrstama osiguranja, dobije se množenjem zbira iznosa nastalih prijavljenih a neriješenih šteta i nastalih neprijavljenih šteta sa koeficijentom troškova. Koeficijent troškova po vrstama osiguranja utvr uje se na osnovu knjigovodstvenih podataka o troškovima za period prethodne kalendarske godine. Minimalan iznos indirektne troškove obrade šteta u rezervi je 0,5% od zbira rezervi za nastale prijavljene , nastale neprijavljenе štete i direktnih troškova obrade šteta u rezervi za štete.

Rezervisane štete u samopridržaju izra unavaju se kao zbir rezervisanih šteta sopstvenog portfelja osiguranja i rezervi šteta primljenih u saosiguranje, umanjen za zbir rezervisanih šteta prenijetih u saosiguranje i reosiguranje.

### **3.7.14. Prihodi**

Prihod se mjeri po vrijednosti primljene naknade ili potraživanja. Prihod od premije osiguranja predstavljaju fakturisane iznose premije u teku em obra unskom periodu, uve ane za prenosne premije na po etku godine i umanjene za prenosne premije obra unate na kraju obra unskog perioda.

Prihodi od premije osiguranja se unose u ukupan prihod u skladu sa rokovima i periodima pokrivanja rizika iz odgovaraju ih ugovora o osiguranju.

Prenosna premija se izra unava da se obezbjedi obuhvatanje dijela fakturisanih premija koje se odnose na prihode narednih obra unskih perioda. Prenosna premija obra unava se metodom "*pro rata temporis*" na fakturisanu ukupnu premiju osiguranja Drugi poslovi osiguranja su posredovanje u ugovaranju osiguranja, zastupanje u osiguranju, snimanje rizika, snimanje i procjena šteta, prodaja ošte enih stvari, pružanje pravne pomo i i drugih intelektualnih i tehni kih usluga u vezi sa poslovima osiguranja.

Korištenjem sredstava ostvaruje se prihod u obliku:

- kamate za koriš enje gotovine srazmjerno vremenu koriš enja,
- naknada za koriš enje dugoro nih sredstava. Prihod od kamata može se ostvariti po osnovu:
- kamata na kratkoro ne i dugoro ne kredite,
- kamata na oro ene depozite i depozite po vi enju,
- kamata po ostalim finansijskim plasmanima i potraživanjima.

Prihod od kamate utvr uje se na osnovu knjigovodstvene isprave, odnosno obra una kamata.

Kada se pojavi neizvjesnost u vezi naplativosti ve priznatog prihoda, nenaplativi iznos priznaje se kao rashod, a ne kao ispravka izvorno priznatog iznosa prihoda.

### 3.7.15. Rashodi

Definicija rashoda podrazumijeva rashode koji proisti u iz redovnih aktivnosti društva kao i gubitke koji ine smanjenje ekonomskih koristi, ali ne poti u iz redovne aktivnosti društva.

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha kada nastanje smanjenje budu ih ekonomskih koristi, koje se odnose na smanjenje imovine ili pove anje obaveza i može pouzdano da se izmjeri, što zna i da se priznavanje rashoda dešava istovremeno sa priznavanjem pove anja obaveza ili smanjenja imovine .

Rashode možemo podijeliti na : poslovne rashode, finansijske rashode i ostale rashode. Poslovni rashodi uklju uju funkcionalne rashode, troškove pribave i administrativni troškovi. Ove troškove ine: rashodi za dugoro na rezervisanja i funkcionalne doprinose, naknade šteta, rashodi premije reosiguranja, troškovi provizije zastupnika, troškovi materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada zaposlenih i naknada zaposlenih, troškovi amortizacije i rezervisanja, nematerijalni troškovi, troškovi poreza i doprinosu nezavisno od rezultata.

Na dan sastavljanja finansijskih izvještaja troškovi pribave se razgrani avaju srazmjerno u eš u prenosne premije u ukupnoj premiji.

Finansijski rashodi ine rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule, rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima, rashodi po osnovu deponovanja i ulaganja sredstava i ostali finansijski rashodi.

Ostale rashode ine gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme, gubici pšo osnovu prodaje u eš a u kapitalu i dugoro nih hartija od vrijednosti, manjkovi, rashodi efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu otpisa potraživanja i ostali nepomenuti rashodi.

Rashode po osnovu obezvrje enja imovine obuhvata rashod po osnovu obezvrje enja nematerijalnih sredstava, nekretnina, opreme stalne imovine namjenjene prodaji, rashod po

osnovu revalorizacije nematerijalnih sredstava, nekretnina i opreme i ostali rashodi po osnovu obezvrje enja i revalorizacije,

### 3.7.16. Porez na dobitak

Teku i porez na dobitak predstavlja iznos koji se obra unava primjenom propisane poreske stope na osnovcu utvr enu poreskim bilansom, koji predstavlja iznos dobitka prije oporezivanja po odbitku efekata uskla ivanja prihoda i rashoda saglasno Zakonu o porezu na dobit .

**Pravilnikom o ra unovodstvu i ra unovodstvenim politikama u posebnom dijelu definišu se ra unovodstvene politike i procedure kao posebna na ela, osnovi, konvencije, pravila i praksa koje usvaja Društvo za pripremanje i prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa Meunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.**

U okviru definisanih ra unovodstvenih politika Društvo je obavezno da se pridržava osnovnih ra unovodstvenih na ela, a to su:

- Na elo stalnosti, koje podrazumjeva da je Društvo osnovano da posluje stalno u neograni enom vremenu, što zna i da imovina i prinosni položaj preduze a, ali i ekonomski politika zemlje i prilike u okruženju omogu uju da Društvo posluje u neograni enom roku, a što zahtjeva periodizaciju finansijskog izvještavanja,
- Na elo dosljednosti, koje podrazumjeva da se izabrana pravila procjenjivanja primjenjuju u više uzastopnih ra unovodstvenih perioda kako bi finansijski izvještaji bili me usobno uporedivi. Kod eventualnih promjena ovih pravila posebno se objelodanjuju razlozi i efekti,
- Na elo opreznosti, koje zahtjeva bilansiranje imovine po nižim a obaveza po višim vrijednostima, što kao rezultat daje odmjeravanje rashoda na više i prihoda na niže,ime se eliminišu skriveni gubici,
- Na elo uzro nosti, koje podrazumjeva da se svi prihodi i svi rashodi jednog obra unskog perioda priznaju u tom obra unskom periodu, bez obzira na momenat naplate odnosno pla anja,
- Na elo pojedina nog procjenjivanja imovine i obaveza podrazumjeva osnovu za porocjenjivanje, gdje eventualna grupna procjenjivanja proizilaze iz pojedina nog, i
- Na elo identiteta koje podrazumjeva da bilans otvaranja poslovnih knjiga jednog ra unovodstvenog perioda bude identi an bilansu zatvaranja poslovnih knjiga prethodnog obra unskog perioda.

Za transakcije, doga aje ili okolnosti na koje se mogu konkretno primjeniti Standardi, Interpretacije ili Upute za interpretacije, ra unovodstvene politike se utvr uju njihovom primjenom. U slu aju da takva primjena nije mogu a, na osnovu vlastitog suda definišu se ra unovodstvene politike koje obezbe uju informacije koje su:

- a) relevantne za donošenje ekonomskih odluka od strane korisnika finansijskih izvještaja i
- b) pouzdane u smislu da finansijski izvještaji:

- 1) predstavljaju vjernu sliku finansijskog položaja, uspješnosti i novih tokova pravnog lica,
- 2) odražavaju ekonomsku suštinu transakcija, događaja i okolnosti, a ne samo njihovu pravnu formu,
- 3) da su neutralni, tj. lišeni subjektivnosti,
- 4) da su „oprezni“ u smislu da ne sadrže pretjerivanja,
- 5) da su potpuni u svim materijalno značajnim pogledima.

Pravno lice treba da bude konzistentno u izboru i primjeni svojih ratovodstvenih politika za slike transakcije, događaje i okolnosti, osim ako određeni Standard ili Interpretacija zahtjevaju ili dozvoljavaju kategorizaciju stavki za koje bi moglo biti adekvatne razlike politike, u kome slučaju odgovarajuće unovodstvene politika treba da bude izabrana i primjenjena konzistentno na svaku kategoriju.

Pravno lice je promjeniti ratovodstvenu politiku samo ako:

- a) je promjena propisana Standardom ili Interpretacijom ili
- b) promjena dovodi do toga da finansijski izvještaji pružaju pouzdane i relevantne informacije o efektima transakcija, drugih događaja ili okolnosti na finansijski položaj pravnog lica, njegovu uspješnost ili novih tokova.

### 3.8. Uporedni pokazatelji

Finansijski izvještaji sastavljeni su prema „Pravilniku o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje“ („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/09) koji se primjenjuje od 01. januara 2010. godine.

Klasifikacija poslovnih transakcija u toku izvještajne godine je ena prema odredbama „Pravilnika o kontnom okviru i sadržini ratova u kontnom okviru za društva za osiguranje“ („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 90/09), koji se primjenjuje od 01. januara 2010. godine.

U navedenim finansijskim izvještajima dati su klasifikovani pokazatelji za tenu i za prethodni obračunski period – što je objašnjeno u prethodnim dijelovima Izvještaja.

### 3.9. Procjenjivanje (vrednovanje) pozicija

Vrednovanje pojedinih pozicija u okviru finansijskih izvještaja i njihova prezentacija zahtjevaju od rukovodstva i uprave Društva izbor i korištenje najboljih mogućih procjena i razumnih prepostavki a koje imaju odraza na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza, potencijalnih sredstava i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, te prihoda i rashoda iskazanih za izvještajni period.

Procjene i prepostavke su zasnovane na raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Navedene konstatacije potvrđene su i Pismom o prezentaciji koje je sastavni dio ovog Izvještaja.

### 3.10. Eksterne kontrole

Za navedeni obračunski period koji je bio predmet pažnje revizije nije bilo eksternih kontrola. Dio prezentirane dokumentacije odnosi se na postupak otpočinjanja rada i aktivnosti za koje je Društvo trebalo da poduzme u vezi s tim.

Agencija za osiguranje Republike Srpske je u postupku kontinuiranog nadzora donijela Rješenje broj: 04-407-10/14 od 12.12.2014. godine kojim je Društvu naloženo:

1. Društvu za osiguranje „Osiguranje Garant“ d.d. Brčko (u daljem tekstu: Društvo), nalaže se da usvoji plan mjera radi ispunjavanja zahtjeva adekvatnosti kapitala i obezbjeđenja ulaganja sredstava za potpuno pokrivanje tehničkih rezervi na dan 31.03.2015. godine.
2. Plan mjera iz tačke 1. ovog rješenja najmanje uključuje ocjenu troškova poslovanja, detaljnu ocjenu prihoda i rashoda iz neposrednog osiguranja, nacrt bilansa, ocjenu potrebnih finansijskih sredstava i njihovih izvora.
3. Društvo je obavezno da plan mjera iz tačke 1. ovog rješenja usvoji i dostavi agenciji u roku od deset dana (10 dana) od dana prijema ovog rješenja.
4. Društvu se nalaže da revidirane godišnje finansijske izvještaje za finansijsku 2014. godinu predaj Agenciji do 15. februara 2014. godine.
5. Ovo rješenje je konačno.



## 4. ANALIZA BILANSA STANJA

Aktiva i Pasiva iskazani u *Bilansu stanja* na dan 31.12.2014. godine iznose 4.349.335 KM (u prethodnom periodu 2.443.532 KM), a njihova globalna struktura prikazana je u narednom tabelarnom pregledu:

POZICIJA	Tekući period	% u eša	Prethodni period
A. Stalna imovina	3.917.774	90,08	416.467
B. Tekuća imovina	431.561	9,92	2.027.065
V. Gubitak iznad visine kapitala	0	0,00	0
<b>G.POSLOVNA AKTIVA</b>	<b>4.349.335</b>	<b>100,00</b>	<b>2.443.532</b>
D. Vanposlovna aktiva	0	0,00	0
<b>.UKUUPNA AKTIVA</b>	<b>4.349.335</b>	<b>100,00</b>	<b>2.443.532</b>

U izvještajnom periodu Društvo je otpalo sa poslovnim aktivnostima, te nije moguće potpunije objasniti ni strukturu ni indeks kretanja poslovne i ukupne aktive.

### 4.1. Aktiva – stalna imovina

U Bilansu stanja iskazana je sledeća struktura stalne imovine za tekući period:

Red. br.	Naziv pozicije	Stanje na kraju perioda	Struktura	Stanje na početku perioda
1.	Nematerijalna ulaganja	4.565	0,12	1.463
2.	Zemljište	0	0,00	0
3.	Građevinski objekti	54.327	1,39	0
4.	Postrojenja i oprema	142.788	3,64	4.399
5.	Investicione nekretnine	720.000	18,38	0
6.	Stalna sredstva u pripremi i avansi	0	0,00	55.000
7.	Dugorečni finansijski plasmani	2.996.094	76,47	355.605
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.917.774</b>	<b>100,00</b>	<b>416.467</b>

#### 4.1.1. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja klasifikovana su u okviru stalne imovine i ja je ukupna vrijednost iskazana u iznosu od 4.565 KM (u prethodnom periodu 1.463 KM) i u cijelosti se odnosi na koncesije, patente, licence i ostala prava a klasifikovana su kao nabavka licence za premijsko raznovodstvo (407,86 KM) i licenciranje knjigovodstvenog programa Pantheon (4.157,08 KM). Ispravka vrijednosti u toku perioda evidentirana je u iznosu od 1.055 KM.

#### 4.1.2. Nekretnine, investicione nekretnine, postrojenja, oprema i ostala osnovna sredstva

Stanje i promjene stanja na poziciji Nekretnina, investicionih nekretnina, postrojenja, opreme i ostalih osnovnih sredstava dato je u narednom pregledu:

Red. br.	Naziv imovine	Stanje 01.01.2014.	Pove anje	Smanjenje	Stanje 31.12.2014.
1.	Građevinski objekti	0	54.600	273	54.327
2.	Postrojenja i oprema	4.399	161.630	23.241	142.788
3.	Investicione nekretnine	0	720.000	0	720.000
4.	Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	55.000	0	55.000	0
	UKUPNO:	59.399	936.230	78.514	917.115

U toku perioda pribavljeni su građevinski objekti (Biro Zelene karte – 13 m<sup>2</sup> od Lido osiguranja) u iznosu od 54.600,00 KM. Obrađena amortizacija u toku perioda iznosi 273,00 KM.

Povećanje vrijednosti pozicije postrojenja i opreme rezultat je nabavke računarske opreme analitički obuhvaćeno po pojedinim nabavkama, tri putni ka automobila, te druge potrebne opreme (fiskalne kase, fotoaparati). Ispravka vrijednosti u toku perioda obrađena je u iznosu od 23.241 KM, što predstavlja smanjenje vrijednosti ove pozicije.

Investicione nekretnine iskazane su u iznosu od 720.000 KM i odnose se na zemljište u Bijeljini KO Obarska (500.000 KM) i poslovni prostor u Brčkom (220.000 KM).

Zemljište je pribavljeno po Ugovoru o kupoprodaji građevinskog zemljišta broj: 12/14 od 14.10.2014. godine (k. estica 4127/0, ZK uložak broj: 312, KO Velika Obarska, OPU-2601/14). Procjena tržišne vrijednosti urađena je od strane ovlaštenog procjenjivača (Ivan Katić, procjena broj: P 13-X/2014 od 27.10.2014. godine).

Poslovni prostor pribavljen je na osnovu rada na broj: 154/15 od 31.12.2014. godine, dobavlja „Braco i sinovi“, PDV nije obrađen zbog drugog prenosa a cijena je utvrđena za ukupan objekat.

#### 4.1.3. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi

Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi iskazani su u potpunom stanju u iznosu od 55.000 KM, a odnosili su se na deponovanje sredstava za kupovinu dijela prostora za Biro zelene karte. U toku perioda ova pozicija je u cijelosti iskorištena.

#### 4.1.4. Dugoređni finansijski plasmani

U Bilansu stanja na poziciji dugoređni finansijski plasmani iskazana je vrijednost od 2.996.094 KM (u prethodnom periodu 355.605 KM) od čega se odnosi na:

- Dugoro ne finansijske plasmane u zemlji 1.650.000 KM
- Finansijska sredstva koja se drže do dospje a 990.489 KM
- Ostali dugoro ni finansijski plasmani 355.605 KM

Dugorocni finansijski plasmani u zemlji su depoziti oro eni iz slobodnih nov anih sredstava u poslovnim bankama, a koji su osigurani valutnom klauzulom i kamatom:

Naziv banke	Datum oro enja	Broj mjeseci	Datum dospje a	Broj ugovora	Iznos (u KM)	Kamatna stopa
Bobar banka	24.01.14.	13	24.02.15.	05-D/14	400.000	5
Sparkasse banka	06.03.14.	60	06.03.19.	5614-02-17-14	50.000	
Komercijalna banka	29.04.14.	36	29.04.17.	DP2014/20	200.000	3,70
Bobar banka	29.09.14.	25	29.10.16.	43-D/14	500.000	4,50
Sparkasse bank	31.12.14.	36	31.12.17.	27513	200.000	3,50
Nova banka	29.12.14.	36	29.12.17.	1000937483	400.000	3,50
Pavlovi banka	30.12.14.	13	30.01.16.	005-11/14	400.000	3,70
Komercijalna banka	29.12.14.	36	29.12.17.	DP2014/102	400.000	3,70
Bobar banka	28.08.14.	13	28.09.14.		15.000	4,00
<b>UKUPNO:</b>					<b>2.565.000</b>	

Navedeni depoziti su oro eni u poslovnim bankama i služe za pokri e tehni kih rezervi i minimalnog garantnog fonda, a prema Pravilniku o visinii na inu ulaganja sredstava za pokri e tehni kih rezervi i minimalnog garantnog fonda Drustva. Po navedenim depozitima a prema vremenu korištenja i kamatnoj stopi, knjiženi su prihodi od kamata u iznosu od 6.396,62 KM, analiti ki evidentirano na posebnom ra unu.

Za navedene depozite izvršeno je usaglašavanje stanja sa bankama putem IOS-a na dan 31.12.2014. godine. Na depozitima Bobar banke vršena je ispravka vrijednosti u ukupnom iznosu od 915.000 KM, a prema Pravilniku o procjenjivanju bilansnih pozicija.

Finansijska sredstva koja se drže do roka dospije a ine trezorski zapisi RS kupljeni 27.01.2014. godine za iznos 990.489,20 KM, koji dospijevaju za naplatu 27.01.2015. godine, i po osnovu njih priznati su prihodi u iznosu od 36.588,08 KM analiti ki evidentirano na posebnom ra unu.

U ostalim dugoro nim plasmanima su sredstva garantnog fonda koja su uložena u Biro zelene karte u iznosu od 355.605,46 KM i nepromjenjeni su u odnosu na prethodni period.

#### 4.2. Aktiva – teku a imovina

Teku a imovina je u posmatranom periodu iskazana u iznosu od 431.561 KM (u prethodnom periodu 2.027.065 KM).

#### 4.2.1. Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namjenjena prodaji

Ova pozicija u bilansu stanja nije iskazana ni za teku i ni za prethodnim period, budu i da poslovanje zaliham u Društvu nije zna ajno obzirom na djelatnost kojom se Društvo bavi. Nabavljeni kancelarijski materijal, uklju uju i i obrazce stroge evidencije Društvo evidentita direktno na troškove

#### 4.2.2. Kratkoro na potraživanja, plasmani i gotovina

*Kratkoro na potraživanja, plasmani i gotovina* su u bilansu stanja iskazana u iznosu od 196.063 KM (u prethodnom periodu 2.002.065 KM) i odnose se na:

- Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja u iznosu od 14.117 KM,
- Ostali kupci i ostala potraživanja u iznosu od 832 KM i
- Gotovinu u iznosu od 181.114 KM.

*Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja* odnose se na potraživanja po osnovu premije AO osiguranja (14.066,96 KM) i grani nog osiguranja 50,00 KM). Na navedenoj poziciji nije ispravka vrijednosti potraživanja. Uvidom u analiti ki ispis stanja na ra unu 201100 Potraživanja po osnovu premije AO utvr eno je:

- 1) Ukupan dugovni promet (promet u teku em periodu) iskazan je u iznosu od 3.326.087,11 KM,
- 2) Ukupan potražni promet (promet u teku em periodu) iskazan je u iznosu od 3.312.020,15 KM,
- 3) Ukupan dugovni saldo (ukupan promet sa po etnim stanjem) iskazan je u iznosu od 3.326.087,11 KM,
- 4) Ukupan potražni saldo (ukupan promet sa po etnim stanjem) iskazan je u iznosu od 3.312.020,15 KM,
- 5) Ukupan saldo – dugovni iskazan je u iznosu od 14.066,96 KM, koliko je iskazano i u bilansu stanja, a ine ga pojedina no iskazana i dugovna i potražna stanja ra una.

Analiti kim provjerama utvr ena su zna ajan broj potražnih salda na pojedina nim ra unima. Sistemom slu ajnog uzorka utvr eno je da se kod preuzimanja podataka (povezivanje izdatih polisa osiguranja i izvršenih uplata po istim) tehni kim propustima u zahtjevanim procedurama ovi podaci me usobno u cijelosti ne povezuju, što nije uticalo na kona an iznos potraživanja. Na ovu injenicu ukazano je u postupku revizije.

*Ostali kupci i ostala potraživanja* koja su iskazana u iznosu od 832 KM odnose se na potraživanja po osnovu zelene karte. Dugovni promet iskazan je u iznosu od 36.480,00 KM. Na navedenoj poziciji nije ispravka vrijednosti potraživanja.

*Gotovina* je iskazana u iznosu od 181.114 KM, a prema analiti kim ra unima iskazanim u analiti kom bruto bilansu odnosi se na transakcione ra une kod poslovnih banaka i to:

➤ Pavlovi bavka	55.881,73 KM
➤ Sparkase banka	120.820,18 KM
➤ Komercijalna banka	4.332,89 KM
➤ Nova banka	68,41 KM
➤ Pavlovi banaka (devizni ra un)	11,17 KM

#### 4.2.3. Usaglašavanje potraživanja

U postupku usaglašavanja potraživanja Društvo je poslalo 55 IOS-a od čega je vrateno 8 IOS-a i svi su potvrđeni. Nije vrateno 47 IOS-a, i isti se mogu smatrati potvrđenim budući da je na obrazcima IOS-a navedeno da ako se isti ne vrate smatra se da su iskazana stanja potvrđena.

#### 4.2.4. Aktivna vremenska razgraničenja

Ova pozicija u bilansu stanja iskazana je u iznosu od 235.471 KM (u prethodnom periodu 25.000 KM), a prema analitičkom bruto bilansu odnose se na:

➤ Razgraničene troškove pribave do jedne godine	197.459,55 KM
➤ Unapred obraćunate kamate	37.411,50 KM
➤ Unaprijed isplaćena zakupnina	600,00 KM

### 4.3. Pasiva – kapital

Prema članu 49. Zakona o društvima za osiguranje („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj: 17/05, 1/06, 64/06, 74/10) predviđeno je, da minimalni osnovni kapital društva za osiguranje ne može biti manji od:

Red. broj	Vrsta osiguranja	Iznos (u KM)
1.	Za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	2.000.000,00
2.	Za osiguranje od posledica nesretnog slučaja, zdravstvenog osiguranja, kaska, osiguranje vozila koja se kreće u poštinama, osiguranje robe u prevozu, osiguranje od požara	2.000.000,00
3.	Za ostala osiguranja imovine	1.000.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>5.000.000,00</b>

Struktura pasiva prema bilansnoj šemici za tekući i obraćunski period data je u narednom pregledu:

P O Z I C I J A	31.12.2014. godine	% u ešta	31.12.2013. godine
A. Kapital	1.496.775	34,41	2.442.706
B. Dugoro na rezervisanja	0	0,00	0
V. Obaveze	2.852.560	65,59	826

<b>POSLOVNA PASIVA:</b>	<b>4.349.335</b>	<b>100,00</b>	<b>2.443.532</b>
-------------------------	------------------	---------------	------------------

#### 4.3.1. Kapital Društva, margina solventnosti i garantni fond

Kapital Društva obrazovan je u skladu sa odredbama Statuta, i upisan kod nadležnog registracionog suda u iznosu od 2.500.000,00 KM. Iznos kapitala korigovan je iskazanim gubitkom u iznosu od 1.003.225 KM, tako da ukupan kapital iskazan u bilansu stanja iznosi 1.496.775 KM. Uporedni pregled tekućeg i prethodnog perioda dat je u narednoj tabeli:

Redni broj	O P I S	Tekuća godina		Prethodna godina	Indeks
		Iznos	%		
1	2	3	4	5	6
I	Osnovni kapital	2.500.000	167,02	2.500.000	1.0000
II	Upisani neuplaćeni kapital	0	0,00	0	0.0000
III	Emisiona premija	0	0,00	0	0.0000
IV	Rezerve iz dobitka	0	0,00	0	0.0000
V	Revalorizacione rezerve	0	0,00	0	0.0000
VI	Nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	0,00	0	0.0000
VII	Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	0,00	0	0.0000
VIII	Neraspoređeni dobitak	0	0,00	0	0.0000
IX	Gubitak do visine kapitala	1.003.225	67,02	57.294	17.5101
<b>UKUPNO kapital:</b>		<b>1.496.775</b>	<b>100,00</b>	<b>2.442.706</b>	<b>0,6127</b>

**Margina solventnosti:** Margina solventnosti i garantni fond, odnosno obaveza uspostavljanja margine solventnosti, propisana je u članu 52. Zakona o društvima za osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 17/2005).

Prema Izvještaju o margini solventnosti za poslove u vrstama neživotnih osiguranja na dan 31.12.2014. godine (Obrazac: MS-NŽ), margina solventnosti utvrđena je u visini od 602.380,28 KM (margini solventnosti po premiji veća je od margini solventnosti po štetama koja je iskazana u iznosu od 135.532,17 KM). Ovaj iznos je manji od garantnog fonda iz člana 53. Zakona o društvima za osiguranje koji iznosi 2.000.000 KM. Izračunavanje margini solventnosti po štetama ograničeno je nemogućno u izračunavanju koeficijenta koji se dobija kao količnik mjerodavnih šteta, neto od reosiguranja i mjerodavnih šteta za poslednjih 36 mjeseci, koji ne može biti manji od 0,50 (redni broj 8. Obrazca).

**Garantni fond:** *Izvještaj o kapitalu i ispitivanju zahtjeva adekvatnosti kapitala za poslove u vrstama neživotnih osiguranja* na dan 31.12.2014. godine (Obrazac: K-NŽ) Društvo je sastavilo i stavilo na uvid. Ovaj iznos se utvrđuje kao veći od najnižeg Zakonom propisanog iznosa garantnog fonda (prema članu 53. stav 1. Zakona) i garantnog fonda prema margini solventnosti (1/3 marginе solventnosti). Prema ovom obrazcu utvrđene su sledeće vrijednosti:

➤ Marginе solventnosti	602.380,28 KM
➤ 1/3 marginе solventnosti	200.793,43 KM
➤ Garantni fond prema članu 53. stav 1. Zakona	2.000.000,00 KM

Kako je raspoloživi kapital iskazan u iznosu od 1.136.604,60 KM, proizilazi da nedostatak raspoloživog kapitala iznosi 863.395,40 KM. Bazni kapital iskazan je u iznosu od 1.492.210,06 KM, tako da je iskazan nedostatak bazi nog kapitala u iznosu od 507.789,94 KM.

U pogledu utvrđivanja adekvatnosti kapitala potrebno je istaći i injeniku da je tekući period istovremeno i prvi period u kome je Društvo obavljalo poslove osiguranja, što je zbog izostanka oprihodovanja rezervisanja za premije i štete iz prethodnog perioda rezultiralo iskazivanjem gubitka u poslovanju.

#### 4.3.2. Dugoro na rezervisanja

Ova pozicija nije iskazana u bilansu stanja niti za tekući i niti za prethodni obračunski period. Društvo za tekući period nije izvršilo obračun prema MRS 19 – primanja zaposlenih.

#### 4.3.3. Obaveze

##### 4.3.3.1. Dugoro ne obaveze

Dugoro ne obaveze u bilansu stanja Društva nisu iskazane kako za tekući i tako i za prethodni obračunski period.

##### 4.3.3.2. Kratkoro ne obaveze

Na dan 31.12.2014. godine u Bilansu stanja u strukturi pasive ova pozicija iskazana je u iznosu od 2.852.560 KM (u prethodnom periodu 826 KM) i klasifikovane su kao:

➤ 2. Obaveze po osnovu šteta i ugovornih iznosa	2.213 KM
➤ 3. Obaveze za premiju i specifične obaveze	37.576 KM
➤ 4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	25 KM
➤ 5. Druge obaveze iz poslovanja	398.808 KM
➤ 9. Pasivna vremenska razgraničenja	2.413.938 KM

*Obaveze po osnovu šteta i ugovornih iznosa* odnose se na obaveze po navedenom osnovu u zemlji po osnovu AO. U toku perioda likvidirano je šteta po osnovu autoodgovornosti u iznosu

od 88.439,59 KM a ispla eno 86.226,45 KM, tako da prenesene obaveze po ovom osnovu iznose 2.213,14 KM.

*Obaveze za premiju i specifi ne obaveze* odnose se u cijelosti na obaveze po osnovu premije reosiguranja. Za 2014. godinu zaklju eni su ugovori o reosiguranju sa: za doma u autoodgovornosti sa reosigurava em Bosna re Sarajevo, Biroom zelene karte za reosiguranje autoodgovornosti po zelenoj karti. U 2014. godini ukupno je pla eno 35.184,92 KM, a po kona nom obra unu ostala je obaveza u iznosu od 37576,40 KM.

*Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada* iskazane su ukupnom iznosu od 25 KM a prema analiti kim evidencijama odnose se na pojedina ne materijalno nezna ajne obaveze po razli itim osnovama (doprinos za nezaposlene Republike Srpske 15,50 KM, obaveze za neto zarade 9,85 KM i sl.).

Druge obaveze iz poslovanja odnose se na obaveze prema dobavlja ima (397.608,54 KM) i obaveze za lanarine i doprinos komorama (1.200,00 KM). Pojedina no posmatrano najzna ajnije obaveze prema dobavlja ima iskazane su prema: Braco i sinovi u iznosu od 394.900,13 KM (99,32% ukupno iskazanih obaveza po navedenom osnovu), dok preostale pojedina ne obaveze ne prelaze iznos od 1.000 KM.

*Pasivna vremenska razgrani enja* iskazana su u Bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine u iznosu od 2.413.938 KM a odnose se na:

➤ Prenosne premije neživotnih osiguranja	1.980.441 KM
➤ Rezervisane štete neživotnih osiguranja, kao	432.838 KM i
➤ Druga pasivna vremenska razgrani enja	659 KM

Stopa doprinosa za preventivu iz premije osiguranja utvr uje se na bazi Pravilnika o maksimalnim stopama režijskog dodatka. U 2014. godini u skladu sa Odlukom o zajedni koj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 115/13 od 25.12.2013. godine) nije izdvajan doprinos za preventivu.

Pravilnikom o formiranju i na inu obra unavanja i visini prenosnih premija koji je usvojen na sjednici Skupštine društva održanoj 31.01.2014. godine (datiran na 06.02.2014. godine) prenosna premija se ra una od ukupne (bruto) premije, po vrstama osiguranja, srazmjerno trajanju osiguranja.

Obra un prenosne premije u Društvu ra unarski je podržan.

U narednom tabelarnom prikazu dati su podaci o obra unatoj premiji i prenosnoj premiju u teku em periodu:

Vrsta sigurnj	br un t pr mi 1.1.- 31.12.2014.	Prenosna premija na dan 31.12.2014.	U eš e prenosne premije u obra unatoj premiji
sigurnj n zg d	7.897,50	6.637,33	84,04%
sigurnj d dg v rn sti z m t rn v zil	3.338.659,61	1.973.803,55	59,12%
<b>Ukupn n živ tn sigurnj :</b>	<b>3.346.557,11</b>	<b>1.980.440,88</b>	<b>59,18%</b>

Prenosna premija na dan 31.12.2014. godine iznosi 1.980.440,88 KM i čini 59,18% od ukupno obraunate premije osiguranja u 2014. godini.

Obrauna rezervisanih šteta, sa stanjem na dan 31.12.2014. godine vršen je na osnovu Pravilnika o naoružanju utvrđivanja dijela tehničke premije za isplatu nastalih neispunjeneh obaveza (rezervisane štete) usvojen na sjednici Skupštine društva na sednici održanoj 31.01.2014. godine (datiran na 06.02.2014. godine). Navedeni pravilnik je usklađen sa Pravilnikom o tehničkim rezervama propisanim od strane Agencije za osiguranje Republike Srbije.

Primjene metoda utvrđivanja dijela tehničke premije za isplatu nastalih neispunjeneh obaveza (rezervisane štete) na dan 31.12.2014. godine bilo je predmet pažnje ovlaštenog aktuara u kome je navedeno da u tekuem periodu (na dan 31.12.2014. godine) nije mogla biti primjenjena metoda zasnovana na trouglovom razvoju šteta te je u skladu sa Pravilnikom o naoružanju utvrđivanja dijela tehničke premije za isplatu nastalih neispunjeneh obaveza (rezervisane štete) za obraunastalih neprijavljenih šteta upotrebljena metoda racije gubitka. Prema ovoj metodi izraunate su ukupne rezerve za štete u iznosu od 430.684,58 KM. Kada se uključi indirektni troškovi šteta rezerve za štete na dan 31.12.2014. godine su iznosile 432.838,00 KM.

Rezerve za prijavljene štete na dan 31.12.2014. godine utvrđene su pojedinačnom procjenom za svaku štetu. Komisija za rezervaciju šteta izvršila je popis i procjenu petnaest predmeta za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete u ukupnom iznosu od 84.257,00 KM (nacrt mišljenja aktuara).

Rezerve za nastale neprijavljenе štete su utvrđene u iznosu od 346.427,58 KM. Rezerve za nastale neprijavljenе štete su više od pet puta veće od rezervi za nastale prijavljene štete.

Prosječno rezervisana redovna šteta na dan 31.12.2014. godine iznosi 4.750,54 KM i trostruko je veća od prosječne obraune štete u 2014. godini. Na dan 31.12.2014. godine

Društvo je imalo rezervisano 2 sudske štete u ukupnom iznosu 22.500,00 KM.

U narednom tabelarnom prikazu datisu pregledi iznosa obraunih šteta, rezervi za štete, te njihove prosječne vrijednosti za tekući period:

Vrsta osiguranja	Obraćene štete u 2014. godini				Rezerve za štete na dan 31.12.2014. godine				Prosje no obraćena šteta u 2014. godini		Prosje no rezervisana šteta na dan 31.12.2014. godine	
	U redovnom postupku		U sporu		U redovnom postupku		U sporu		U redov. post.	U sporu	U redov. post.	U sporu
	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
sigurnog zgoda					1	834,00					834,00	
sigurnog dgvrnosti zmatrn vzil	56	88.439,59			12	60.923,00	2	22.500,00	1.579,28		5.076,92	11.250,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>56</b>	<b>88.439,59</b>			<b>13</b>	<b>61.757,00</b>	<b>2</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.579,28</b>		<b>4.750,54</b>	<b>11.250,00</b>

#### 4.4. Ulaganje sredstava za obezbeđenje tehnike rezerve i ulaganje sredstava garantnog fonda

U postupku revizije nisu na uvid stavljeni pregledi:

- Obrazac US1: *Pregled stanja ulaganja sredstava za pokriće tehnike rezerve neživotnih osiguranja na dan 31.12.2014. godine,*
- Obrazac US3: *Pregled stanja ulaganja sredstava za pokriće minimalnog garantnog fonda na dan 31.12.2014. godine, sa prilozima.*

#### 4.5. Interni odnosi (1)

U Notama nisu navedene transakcije sa povezanim stranama koje se odnose na pozicije bilansa stanja, niti je u analitičkim evidencijama bilo iskazivanja pozicija po navedenom osnovu. U obrazcu TPL-D: izvještaj o transakcijama sa povezanim licima, koga Društvo dostavlja Agenciji za osiguranje nisu iskazani podaci.

#### 4.6. Reosiguranje

U cilju pravilnog upravljanja rizicima i zaštite portfelja osiguranja od mogućnosti pojave velikih šteta, koje bi mogle da ugroze likvidnost i solventnost, Društvo bi trebalo da prenijese dio rizika na reosiguravače. U tom smislu potrebno je donijeti normative akte kojima se regulišu pitanja iz oblasti reosiguranja, kao što su:

- Pravilnik o uslovima saosiguranja i reosiguranja i

- Odlika o kriterijumima, na inu utvrivanja i tabeli o maksimalnog samopridržaja i ukupnom samopridržaju.

U pogledu saosiguranje i reosiguranje nepokrivenih viškova rizika Društvo primjenjuje Pravilnik o uslovima i na inu saosiguranja i reosiguranja, koji je usvojen 31.01.2014. godine (datiran na 06.02.2014. godine), dok se maksimalan samopridržaj Društva određuje na bazi Odluke o kriterijumima, na inu utvrivnj i tbelim ksim Ings m pridrž i ukupno iznisu s m pridrž od 31. 1.2014. godine (datirano na 06.02.2014. godine).

U posmatranom periodu nepokriveni viškovi rizika iznad maksimalnog samopridržaja Društvo je obezbjeđivalo zaključivanjem Ugovora o reosiguranju domaće autoodgovornosti za 2014. godinu sa Bosna reosiguranje d.d. Sarajevo, broj: 47/14 od 10.1.2014. godine (neproporcionalni ugovor na bazi viška štete).

Ovim ugovorom reosigurane su štete nastale unutar teritorije Bosne i Hercegovine u periodu od 1. januara 2014. do 31. decembra 2014. godine, uključujući oba dana. Ugovorom je reosiguran višak štete od maksimalno 591.000 EUR iznad 100.000 EUR (limit i prioritet).

Premija reosiguranja po ovom ugovoru u 2014. godini je iznosila 26.899,70 KM.

Reosiguranje Zelene karte se vrši preko Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini - reosigurava Bosna reosiguranje d.d. Sarajevo. Reosiguranje viška štete po međunarodnoj zelenoj karti autoodgovornosti vrši se preko Biroa zelene karte BiH, a maksimalni samopridržaj iznosi 400.000 KM. Premija reosiguranja za period 1.januar 2014. do 31.decembar 2014. godine je iznosila 45.861,62 KM.

U toku 2014. godine nije bilo učešta reosigurava u štetama.

## 5. ANALIZA BILANSA USPJEHA

### 5.1. Poslovni prihodi i rashodi

#### 5.1.1. Poslovni prihodi

Bilans uspjeha strukturiran je tako da se posebno iskazuju strukture poslovnih prihoda i poslovnih rashoda za sve vrste osiguranja (neživotna i životno). Društvo se u posmatranom periodu bavilo poslovima neživotnih osiguranjima za koje posjeduje registracionu dokumentaciju, s tim da je tekući period prva godina poslovanja Društva, tako da uporedni pregled pokazatelja ostvarenih rezultata (po svim pozicijama bilansa uspjeha) nema informativnog značaja.

Poslovni prihodi u tekućem periodu iskazani su u iznosu od 1.428.256 KM. Ovi prihodi ostvareni su kao Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja neživotnih osiguranja (1.366.116 KM) i Drugi poslovni prihodi (62.140 KM).

Ukupno fakturisana premija u toku obračuna skog perioda iskazana je u iznosu od 3.346.557,11 KM, a prema analitičkim evidencijama odnosi se na:

➤ Premija po osnovu autoosiguranja	3.318.189,61 KM
➤ Premija po osnovu auto nezgode	7.897,50 KM
➤ Premija po osnovu graničnog osiguranja	20.470,00 KM

Umanjenjem fakturisane premije za prenosnu premiju u iznosu od 1.980.440,88 KM, iskazan je prihod po navedenom osnovu u iznosu od 1.366.116,23 KM.

Vrsta osiguranja	Premija tekućeg perioda	Broj polisa	Premija prethodnog perioda	Broj polisa
Osiguranje od autoosiguranja	1.344.386,06	10.074		
Osiguranje od auto nezgode	1.260,17	1.460		
Granično osiguranje	20.470,00	389		
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.366.116,23</b>	<b>11.923</b>		

Fakturisana premija osiguranja i saosiguranja sa rasporedom na tehniku premiju, preventivu i režiju ostvarena je u posmatranom periodu po sledećim osnovama:

Raspored	Autoosiguranje	Auto nezgoda	Granično osiguranje	Ukupno:
Tehnicka premija	2.322.732,73	5.528,25	14.329,00	<b>2.342.589,98</b>
Preventiva	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Režijski dodatak	995.456,88	2.369,25	6.141,00	<b>1.003.961,13</b>
<b>Ukupno:</b>	<b>3.318.189,61</b>	<b>7.897,80</b>	<b>20.470,00</b>	<b>3.346.557,11</b>

Po vrstama osiguranja raspored je sledeći:

Vrsta osiguranja	% Raspored	Iznos premije	Raspored premije		
			Tehn.premija	Preventiva	Režija
Prihod od auto nezgode	70-0-30	7.897,50	5.528,25	0,00	2.369,25
Prihod od AO	70-0-30	3.318.189,61	2.322.732,73	0,00	995.456,88
Granično osiguranje	70-0-30	20.470,00	14.329,00	0,00	6.141,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.346.557,11</b>	<b>2.342.589,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.967,13</b>

Prema *Obrazcu P1-D: Izvještaj o premiji osiguranja i mjerodavnoj premiji u samopridržaju* bruto obra unata premija iskazana je u iznosu od 3.346.557,11 KM, iznos predat u reosiguranje je 72.761,32 KM, tako da ukupno obra unatu premiju u samopridržaju iznosi 3.273.795,79 KM. U ešte tehničke premije osiguranja u ukupnoj premiji osiguranja iznosi 70%, a u ukupnoj premiji u samopridržaju 71,56%. U ešte bruto prenosne premije u samopridržaju (1.980.440,88 KM, koliko iznosi i bruto prenosna premija) u ukupno obra unatoj premiji u samopridržaju (3.273.795,79 KM) iznosi 60,49% dok u bruto obra unatoj premiji iznosi 59,18%.

Ostali poslovni prihodi ostvareni su po sledećim osnovama:

- Prihodi po osnovu smanjenja troškova BZK 25.609,73 KM
- Prihodi od uslužnih zapisnika 50,00 KM
- Prihodi po osnovu izdatih zelenih karti 36.480,00 KM

### 5.1.2. Poslovni rashodi

Rashodi se u Društvu evidentiraju na odgovarajućim računima po osnovama nastanka, a u Bilansu uspjeha se klasificiraju prema propisanoj bilansnoj šemi, pri čemu je potrebno imati u vidu razliku u iskazivanju podataka u toku obračuna skog perioda i u bilansnoj šemi. Kako se u izvještajnom periodu Društvo se u izvještajnom periodu bavilo neživotnim osiguranjima za koje ima registracionu dokumentaciju, te se i ukupno iskazani rashodi posmatraju na takav način.

Rekapitulirani pregled rashoda dat je u narednom prikazu:

Redni broj	Vrsta poslovnih rashoda	Tekući period	Prethodni period	Indeks
1.	Doprinos Zaštitnom fondu	7.854	0,00	*****
2.	Naknade šteta	88.440	0,00	*****
3.	Rashodi po osnovu premija reosiguranja	72.761	0,00	*****
4.	Rezervacije za štete	432.838	0,00	*****
5.	Troškovi amortizacije	24.568	0,00	*****
6.	Troškovi materijala, goriva i energije	27.996	0,00	*****

7.	Troškovi provizija	136.200	0,00	*****
8.	Troškovi pr.usluga,reklame I propaganda	228.819	0,00	*****
9.	Nematerijalni troškovi	124.790	0,00	*****
10.	Troškovi poreza I doprinosa	14.884	0,00	*****
11.	Troškovi bruto zarada I naknada zarada	171.997	0,00	*****
12.	Ostali li ni rashodi I naknade	14.501	0,00	*****
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.345.648</b>	0,00	*****

#### 5.1.2.1. Funkcionalni rashodi

Funkcionalni rashodi u teku em periodu iskazani su u iznosu od 601.893 KM i odnose se na:

- |   |            |
|---|------------|
| ➤ Doprinos zaštitnom fondu              | 7.854 KM   |
| ➤ Naknada šteta po osnovu nezgode       | 88.440 KM  |
| ➤ Rashodi po osnovu premija i provizija | 72.761 KM  |
| ➤ Rezervisanja za štete                 | 432.838 KM |

Rashodi po osnovu premija i provizija evidentirani su kao rashodi po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja, neživotnih osiguranja iz osnova autoodgovornosti (26.899,70 KM) i rashodi reosiguranja ZK (45.861,62 KM).

#### 5.1.2.2. Troškovi sprovo enja osiguranja

Troškovi sprovo enja osiguranja, koji su ograni eni iznosom ostvarenog režijskog dodatka, iskazani su u iznosu od 743.755 KM (u prethodnom periodu 57.294 KM), pri emu režijski dodatak iznosi 1.003.962,13 KM. U prethodno periodu režijski dodatak nije izra unat, budu i da Društvo nije imalo poslovnih aktivnosti. Režijski dodatak se, ina e, formiran prema Pravilniku o maksimalnim stopama režijskog dodatka a prema ostvarenoj premiji osiguranja. Prema Bilansu uspjeha troškovi sprovo enja osiguranja odnose se na:

- Troškove amortizacije u iznosu od 24.568 KM, koji iznos odgovara iznosu iskazane ispravke vrijednosti za teku i period u bilansu stanja,
- Troškove materijala, goriva i energije u iznosu od 27.996 KM i odnose se na troškove goriva (19.005,71 KM), polise osiguranja 83.261,96 KM), utrošenu elektri nu energiju (2.491,20 KM) i druge troškove iz ove kategorije. Svi ovi troškovi evidentiraju se na osnovu odgovaraju e ulazne dokumentacije u nominalnim iznosima.
- Troškove provizija u iznosu od 136.200 KM (u prethodnom periodu 84 KM) koji se odnose na provizije (10%) pla ene za zaklju ivanje ugovora o osiguranju (polise).
- Troškove proizvodnih usluga, reklame i propagande u iznosu od 228.819 KM koji su prema dokumentaciji nastali po razli itim osnovama.
- Nematerijalne troškove u iznosu od 124.790 KM (u prethodnom periodu 56.988 KM) koji se odnose na:
  - Troškove reprezentacije 8.770,20 KM
  - Troškove premije osiguranja radnika i imovine 2.913,35 KM

- Troškove poreza i doprinosa (takse i dr.) 14.884,25 KM
- Troškove usluga telefona 7.481,45 KM,
- Troškove zakupa (pravna lica) 30.840,00 KM,
- Troškove zakupa (fizi ka lica) 11.750,00 KM, te druge troškove iz ove kategorije troškova (notarske i advokatske usluge, softverske usluge, vješta enje, revizija, finansiranje agencije i sl.)

Svi ovi troškovi evidentiraju se na osnovu odgovaraju e ulazne dokumentacije u nominalnim iznosima.

Troškovi poreza i doprinosa iskazani su u iznosu od 14.884 KM i odnose se na republi ke i komunalne takse (12.500,00 KM), naknade privrednoj komori (1.425,00 KM), naknade za šume, protivpožarnu i protiv gradnu zaštitu.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali li ni rashodi iskazani su u iznosu od 186.498 KM (u prethodnom periodu nisu bili iskazani) a odnose se na:

➤ Troškove bruto zarada i naknada zarada	171.997 KM
➤ Ostale li ne rashode i naknade	14.501 KM

Troškove bruto zarada i naknada zarada obra unavaju sena Platnim listama koje imaju formu rekapitulacija u kojima se na nivou jedinica obra unavanja iskazuju podaci o bruto li nim primanjima, porezima i doprinosima, umanjenjima te neto li nim primanjima. Tako e se sastavlja i dokumenat: Obra un plata za mjesec (navedeno) koji sadrži i imena i prezimena radnika, koeficijent, broj sati rada, te ostale podatke koji se preuzimaju u platnoj listi.

Ostale li ne rashode i naknade ine nknde aktuaru i poseban doprinos za solidarnost na teret poslodavca.

### 5.1.3. Poslovni rezultat

Društvo je posmatranom periodu ostvarilo pozitivan poslovni rezultat iskazan u bilansu uspjeha kao poslovni dobitak u iznosu od 82.608 KM (u prethodnom periodu iskazan je poslovni gubitak u iznosu od 527.294 KM).

## 5.2. Finansijski prihodi i rashodi

### 5.2.1. Finansijski prihodi

Finansijski prihodi u tekem periodu iskazani su u iznosu od 51.721 KM (u prethodnom periodu nisu bili iskazani) i odnose se na prihode od kamata (851.066 KM) i ostale finansijske prihode (655 KM). Prihodi od kamata ostvareni su kao prihode od kamata – trezorski zapisi (36.588,08 KM), prihode od kamata na depozite kod banaka 86.396,62 KM), prihode od kamata na zajmove (5.561,72 KM) i ostale prihode od kamata (2.519,66 KM).

### 5.2.2. Finansijski rashodi

Finansijski rashodi u teku em periodu iskazani su u iznosu od 3.332 KM (u prethodnom periodu nisu bili iskazani) i u cijelosti se odnose na ostale finansijske rashode

### 5.2.3. Gubitak redovne aktivnosti

Dobitak redovne aktivnosti iskazan je u iznosu od 130.997 KM (u prethodnom periodu iskazan je gubitak po navedenom osnovu u iznosu od 57.294 KM).

### 5.2.4. Devizni kursevi:

Srednji devizni kursevi, utvr eni na me ubankarskom tržištu deviza, primjenjuju se za prera un deviznih pozicija u bilansima Društva u Konvertibilne marke (KM). Ovi kursevi za glavne valute su bili:

Valuta	31.12.2006. godine	31.12.2007. godine	31.12.2008. godine	31.12.2009. godine
EUR	1.9558	1.9558	1.955830	1.955830
USD	1.4851	1.3312	1.387310	1.364088
CHF	1.2171	1.1779	1.307111	1.314579

Valuta	31.12.2010. godine	31.12.2011. godine	31.12.2012. godine	31.12.2013. godine	31.12.2014. godine
EUR	1.955830	1.955830	1.955830	1.955830	1.955830
USD	1.472764	1.511577	1.483600	1.419016	1.608413
CHF	1.567800	1.608942	1.619065	1.595424	1.626064

### 5.3. Ostali prihodi i rashodi

#### 5.3.1. Ostali prihodi

Ostali prihodi u teku em periodu iskazani su u iznosu od 6.995 KM (u prethodnom periodu nisu bili iskazani) i iskazani su u bilansu uspjeha kao ostali (neklasifikovani) prihodi a prema dokumentaciji i analiti kim evidencijama odnose se na prihode po osnovu napla enih otpisanih potraživanja (6.501,58 KM) i prihode od smanjenja obaveza (493,42 KM).

#### 5.3.2. Ostali rashodi

Ostali rashodi u teku em periodu iskazani su u iznosu od 6.502 KM (u prethodnom periodu nisu bili iskazani) i u cijelosti se odnose na rashode po osnovu otpisa potraživanja.

#### **5.4. Prihodi i rashodi od uskla ivanja vrijednosti imovine**

*Prihodi od uskla ivanja vrijednosti imovine u bilansu uspjeha nisu iskazana niti za teku i niti za prethodni obra unski period.*

*Rashodi od uskla ivanja vrijednosti imovine u bilansu uspjeha u tekem periodu iskazani su u iznosu od 1.077.421 KM (u prethodnom periodu nisu bili iskazani), a odnose se na:*

- Obezvre enje dugoro nih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju u iznosu od 915.000 KM, a plasmani se odnose na .....
- Ostale rashode po osnovu uskla ivanja vrijednosti imovine (obezvre enje gotovinskih ekvivalenta i gotovine) u iznosu od 162.421,27 KM.

Gubitak po osnovu uskla ivanja vrijednosti imovine iskazan je u iznosu od 1.077.421 KM.

#### **5.5. Dobitak ili gubitak poslovanja koje se obustavlja**

Ova kategorija dobitka ili gubitka u bilansu uspjeha nije iskazana niti za teku i niti za prethodni obra unski period.

#### **5.6. Prihodi i rashodipo osnovu promjene ra unovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina**

Ova kategorija prihoda i rashoda u bilansu uspjeha nije iskazana niti za teku i niti za prethodni obra unski period.

#### **5.7. Neto dobitak i neto gubitak perioda**

Neto gubitak teku godine iskazan je u iznosu od 945.931 KM (u prethodnom periodu 57.294 KM).

#### **5.9. Interni odnosi (2)**

U Notama nisu navedene transakcije sa povezanim stranama koje se odnose na pozicije bilansa stanja, niti je u analiti kim evidencijama bilo iskazivanja pozicija po navedenom osnovu. U obrazcu TPL-D: izvještaj o transakcijama sa povezanim licima, koga Društvo dostavlja Agenciji za osiguranje nisu iskazani podaci.

## 5.10. Pokazatelji efikasnosti posovanja

A) Pokazatelj veliine opremljenosti

Redni broj	Vrsta pokazatelja	Tekući period (u KM)
1.	Ukupna imovina	4.349.335
2.	Stalna imovina	3.917.774
3.	Tekuća imovina	431.561
4.	Kapital	1.496.775
5.	Obaveze	2.852.560
6.	Stepen otpisnosti opreme	14,00
7.	Ukupan prihod	1.486.972
8.	Ukupan rashod	2.432.903
9.	Neto dobit (gubitak) u obraćunskom periodu	945.931
10.	Broj zaposlenih (zaposleni rada)	14

B) Pokazatelj finansijske stabilnosti

Redni broj	Vrsta pokazatelja	Pokazatelj	
1.	Koeficijent finan. sigurnosti	<u>Kapital</u> 1.496.775 <u>Stalna imovina</u> 3.917.774	0.3820
2.	Stepen zaduženosti	<u>Obaveze</u> 2.852.560 <u>Dobit</u> 0	*****
3.	Stepen smofinansiranja	<u>Kapital</u> 1.496.775 <u>Ukupna imovina</u> 4.349.335	0.3441
4.	Koeficijent fian. stabilnosti	<u>Kapital, dug.izvori</u> 1.496.775 <u>Stalna imov.i zalihe</u> 3.917.774	0.3820
5.	Učešće stal. sredstava u ukupnim sredstvima	<u>Stalna imovina</u> 3.917.774 <u>Poslovna aktiva</u> 4.349.335	0.9008
6.	Učešće tek. imovine u ukupnim sredstvima	<u>Tekuća imovina</u> 431.561 <u>Poslovna aktiva</u> 4.349.335	0.0992

C) Pokazatelji likvidnosti:

Redni broj	Vrsta pokazatelja	Pokazatelj	
1.	Koeficijent trenutne likvidnosti	<u>Vrij.papiri + novac</u> 181.114 <u>Kratkoročne obaveze</u> 2.852.560	0.0635
2.	Koeficijent tekuće likvid.	<u>Tekuća imovina – zalihe</u> 431.561 <u>Kratkoročne obaveze</u> 2.852.560	0.1513

3.	Koeficijent teku e likvid.	<u>Teku a imovina</u> 431.561 <u>Kratkoro ne obaveze</u> 2.852.560	0.1513
----	----------------------------	---	--------

D) Pokazatelji poslovne uspješnosti:

Redni broj	Vrsta pokazatelja	Pokazatelj	
1.	Dobit nakon oporezivanja prema poslovnim srestvima	<u>Neto dobit</u> Poslovna aktiva	Nema
2.	Dobit nakon oporezivanja prema kapitalu	<u>Neto dobit</u> Kapital	Nema
3.	U eš e dobiti u ukupnom prihodu	<u>Neto dobit</u> Ukupan prihod	Nema

Pokazatelji koji su korišteni u prethodnom prikazu su uobi ajeni pokazatelji mjerena finansijske stabilnosti, likvidnosti i uspješnosti poslovanja.

Ono što smatramo za potrebno napomenuti u pogledu interpretacije navedenih pokazatelja jeste injenica da oni imaju ograni enu informativnu snagu iz slede ih razloga:

- Društu teku i period poslovanja predstavlja prvi obra unski period, te bez mogu nosti uporedne interpretacije pokazatelja nije mogu e procjeniti njihovu informativnu pouzdanost,
- Zbog navedene injenice da se radi o prvom obra unskom periodu, ra unovodstveni propisi koji se primjenjuju za društva za osiguranje uslovili su zna ajno manje iskazivanje prihoda od fakturisane premije, budu i da se iz prethodnog perioda nisu mogla prenositi ranije izvršena rezervisanja – nije ih ni bilo,
- U teku em periodu Društvo je bilo izloženo odre enim teško ama (poslovanje sa Bobar bankom) koje su nastale izvan poslovnih aktivnosti pod kontrolom Društva, a što je rezultiralo iskazivanjem gubitka (dakle, nema neto dobiti – poslovna uspješnost), uz istovremeno smanjenje kapitala (finansijska stabilnost).



## 6. BILANS TOKOVA GOTOVINE

U Bilansu tokova gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine koji je sastavni dio finansijskih izvještaja, Društvo je iskazalo tokove gotovine po sledećim osnovama:

- Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti
- Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja
- Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

Stanje gotovine iskazano u bilansu tokova gotovine za oba perioda odgovara stanju gotovine iskazanom na odgovarajućim pozicijama bilansa stanja Društva. Rekapitulacija priliva i odliva gotovine data je u narednom pregledu:

### A. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti

Pozicija	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1	3	4
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>3,386,386</b>	<b>0</b>
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	3,368,088	
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	18,298	
<b>II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>992,385</b>	<b>73,000</b>
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	86,226	
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	40,643	
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	186,385	
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	333,659	73,000
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	345,472	
<b>III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>2,394,001</b>	<b>0</b>
<b>IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>0</b>	<b>73,000</b>

### B. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja

Pozicija	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1	3	4
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>11,959</b>	<b>0</b>
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	5,562	
4. Prilivi po osnovu kamata	6,397	
<b>II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>3,149,489</b>	<b>410,605</b>
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	990,489	
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	509,000	55,000



4. Odlivi po osnovu ostalih dugoro nih finansijskih plasmana	1,650,000	355,605
<b>III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>3,137,530</b>	<b>410,605</b>

#### V. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

u konvertibilnim markama

Pozicija	Iznos	
	Teku a godina	Prethodna godina
1	3	4
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>0</b>	<b>2,548,000</b>
1. Prilivi po osnovu poveanja osnovnog kapitala		2,500,000
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoro nih i kratkoro nih obaveza	0	48,000
<b>II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>1,077,421</b>	<b>62,331</b>
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoro nih i kratkoro nih obaveza	1,077,421	62,331
<b>III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>0</b>	<b>2,485,669</b>
<b>IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>1,077,421</b>	<b>0</b>

#### G. Rekapitulacija

u konvertibilnim markama

Pozicija	Iznos	
	Teku a godina	Prethodna godina
1	3	4
<b>G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE</b>		
<b>D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE</b>	<b>3,398,345</b>	<b>2,548,000</b>
<b>. NETO PRILIV GOTOVINE</b>	<b>5,219,295</b>	<b>545,936</b>
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE</b>	<b>0</b>	<b>2,002,064</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA PO ETKU OBRA UNSKOG PERIODA</b>	<b>1,820,950</b>	<b>0</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERA UNA GOTOVINE</b>	<b>2,002,064</b>	
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERA UNA GOTOVINE</b>	<b>0</b>	
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRA UNSKOG PERIODA</b>	<b>181,114</b>	<b>2,002,064</b>

U Notama uz finansijske izvještaje nisu data dodatna objelodanjanja tokova gotovine.

## 7. IZVJEŠTAVANJE AGENCIJE ZA OSIGURANJE

U toku revizije finansijskih finansijskih izvještaja Društvo je stavilo na uvid obrazce izvještaja koji se u elektronskoj formi dostavljaju Agenciji za osiguranje.

Budući da je ova revizija rađena u ograničenom vremenu, to se nisu mogli pribaviti itvještaji koji se dostavljaju agenciji koji bi bili potpisani od strane ovlaštenog aktuara. Razumimo i injenicu i potrebu da Društvo redovno izvještava Agenciju za osiguranje u formi i na način kako je to definisano od strane Agencije.

## 9. SUDSKI SPOROVI

Prema dopisu Advokatske kancelarije koja zastupa Društvo, od 30.01.2015. godine, u Društvu su u toku sledeći sudski postupci:

1. Postupak koji se vodi pred Osnovnim sudom Brko distrikta BiH pod poslovnim brojem 96 0 P 084452 14 P po tužbi tužioca Puška Eldina protiv Garant Osiguranja radi naknade štete (vrijednost predmeta spora 11.157,14 KM)
2. Postupak koji se vodi pred Osnovnim sudom Brko distrikta BiH pod poslovnim brojem 96 0 P 084329 14 P po tužbi tužioca Dragi evi Marka protiv Garant Osiguranja radi naknade štete (vrijednost predmeta spora 19.023,40 KM)
3. Postupak koji se vodi pred Općinskim sudom u Tuzli pod poslovnim brojem 32 0 P 215865 14 P po tužbi tužioca Musi Arnes protiv Garant Osiguranja radi naknade štete (vrijednost predmeta spora 3.143,00 KM)

## 10. STALNOST POSLOVANJA

Ocjena vremenske neograni enosti poslovanja obavezan je sastavni dio revizorskog izvještaja. U postupku te ocjene u okviru provedene revizije primjenjeni su uobi ajeni preporu eni koraci.

Finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije sastavljeni su uz predpostavku da e Društvo nastaviti poslovati vremenski (razumno) neograni eno. Društvo je u prethodnom periodu registrovano za obavljanje poslova neživotnih osiguranja (autoodgovornost) i u toku su aktivnosti oko zaokruživanja normativne osnove za nastavak poslovanja (ostala neživotna osiguranja).

Za teku i obra unski period Društvo je iskazalo negativan finansijski rezultat u iznosu od 945.931 KM, što sa prenesenim gubitkom iz prethodnog perioda predstavlja ukupno iskazani gubitak u bilansu stanja u iznosu od 1.003.225 KM. Za iznos iskazanog gubitka umanjen je kapital Društva sa svim posledicama (adekvatnost, margina solventnosti, tehni ke rezerve, garantni fond i sl.). S druge strane Društvo, zbog injenice da je poslovalo jedan obra unski period, nije bilo u mogu nosti da prenese rezervisanja iz prethodnog perioda koja bi uticala na ukupno ostvareni prihod i finansijski rezultat, ali i na sve parametre koji se za njega vežu.

U razgovoru sa Upavom Društva i uvidom u finansijske izvještaje i dokumentaciju stekli smo saznanja i uvjerenje da je preneseni gubitak iz prethodnog perioda (57.294 KM) posledica izostanka poslovnih aktivnosti iz kojih bi Društvo ostvarivalo prije svega poslovne prihode. Gubitak u teku em periodu nastao je usled nastupanja okolnosti na koje Društvo nije, provode i svoje poslovne sktivnosti, moglo uticati, a odnose se na zbivanja vezana za „Bobar banku“ (27.11.2014. godine) kod koje je Društvo u datom momentu imalo oro enih depozita i teku ih sredstava,

Agencija za osiguranje Republike Srpske je u postupku kontinuiranog nadzora donijela Rješenje broj: 04-407-10/14 od 12.12.2014. godine kojim je Društvu naloženo:

6. Društvu za osiguranje „Osiguranje Garant“ d.d. Br ko ( u daljem tekstu: Društvo), nalaže se da usvoji plan mjera radi ispunjavanja zahtjeva adekvatnosti kapitala i obezbe enja ulaganja sredstava za potpuno pokri e tehni kih rezervi na dan 31.03.2015. godine.
7. Plan mjera iz ta ke 1. ovog rješenja najmanje uklju uje ocjenu troškova poslovanja, detaljnu ocjenu prihoda i rashoda iz neposrednog osiguranja, nacrt bilansa, ocjenu potrebnih finansijskih sredstava i njihovih izvora.
8. Društvo je obavezno da plan mjera iz ta ke 1. ovog rješenja usvoji i dostavi agenciji u roku od deset dana (10 dana) od dana prijema ovog rješenja.
9. Društvu se nalaže da revidirane godišnje finansijske izvještaje za finansijsku 2014. godinu preda Agenciji do 15. februara 2014. godine.

Postupaju i po navedenom Rješenju Društvo jke donijelo i Agenciji dostavilo Plan mjera za ispunjavanje adekvatnosti kapitala i obezbe enja ulaganja sredstava za potpuno pokri e tehni kih rezervi na dan 31.03.2015. godine uz koga je sa injen dinami ki plan ispunjenja navedenih

zahtjeva. U toku revizije na osnovu razgovora sa Upravom Društva i vlasnikom Društva stekla su se uvjeravanja da su aktivnosti oko dokapitalizacije Društva kao jedine alternative već u toku.

Za period 01.10.2013. do 31.12.2015. godine, Društvo je donijelo *Plan poslovanja Društva* u kome su, osim osnovnih podataka o Društvu, definisani osnovni principi i ciljevi poslovanja. Imajući u vidu novo nastalu situaciju u toku revizije skrenuta je pažnja na potrebu revidiranja navedenog plana.

Imajući u vidu izneseno cjenimo da bi Društvo trebalo nastaviti poslovanje u budućem, vremenski neograničenom, razumnom periodu.

DOO „REVIDERE“ Bijeljina  
Direktor:  
Prof. dr Rajko RADOVIĆ